

SONY[®]

4-180-167-F1(1)

Digitalni LCD TV prijemnik

Uputstvo za brzi početak

BRAVIA

Uvod

Zahvaljujemo na odabiru Sony proizvoda. Pre upotrebe TV prijemnika, molimo vas da pažljivo i temeljno pročitate ovo uputstvo i da ga sačuvate za kasniju upotrebu.

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za svu pitanja servisa i garancije, obratite se na adrese navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili garancije.

Napomene o funkciji

Digital TV

- Sve funkcije vezane za funkciju Digital TV (**DVB**) radiće samo u zemljama ili područjima emitovanja DVB-T (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) digitalnog zemaljskog signala ili gde je omogućen pristup kompatibilnom DVB-C (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) kablovskom sistemu. Proverite kod svog davaoca usluga da li se DVB-T signal emitiše i u vašoj zemlji ili proverite da li njihov DVB-C kablovski sistem odgovara integrisanim funkcijama ovog TV prijemnika.
- Provajder usluge kablovske TV može da naplati takve usluge, te će možda biti potreban vaš pristanak na takve uslove poslovanja.
- Iako je ovaj TV prijemnik uskladen sa DVB-T i DVB-C standardima, nije garantovana njegova kompatibilnost sa budućim DVB-T digitalnim zemaljskim i DVB-C digitalnim kablovskim prenosima.
- Neke Digital TV funkcije možda neće biti dostupne u nekim zemljama/regijama, a DVB-C kablovske funkcije možda neće pravilno raditi kod nekih operatera.

Lista podržanih kablovskih servera potražite na web adresi:

<http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/>



- Uputstvo o montaži zidnog nosača nalazi se u ovom priručniku.
- Slike koje se koriste u ovom uputstvu prikazuju model KDL-40EX40B ako nije navedeno drugče.

Zaštitni znakovi

DVB je registrovani zaštitni znak kompanije DVB Project.

HDMI, HDMI logo tip i High Definition Multimedia Interface su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije HDMI Licensing LLC.

DLNA i DLNA CERTIFIED su zaštitni znakovi i/ili oznake usluga Digital Living Network Alliance.

DivX® je tehnologija kompresije video datoteka koju je razvila kompanija DivX, Inc. DivX, DivX Certified i pripadajući logotipi su zaštitni znakovi kompanije DivX, Inc. i koriste se uz dopuštenje.

O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, Inc. Ovo je službeni DivX Certified uređaj koji reprodukuje DivX video. Za više informacija i preuzimanje softvera za konvertovanje datoteka u DivX format posetite www.divx.com.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ovaj DivX Certified® uređaj potrebitno je da registrujete kako bi mogao da reproducuje DivX Video-on-Demand (VOD) sadržaje. Za generisanje registracionog koda pronađite deo za DivX VOD u meniju za podešenje uređaja. S tim kodom posetite vod.divx.com kako biste završili postupak registracije i saznali više o DivX VOD.

Proizvedeno prema licencu kompanije Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostruko-D su zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories.

"BRAVIA" i BRAVIA su zaštitni znaci kompanije Sony Corporation.

"XMB™" i "XrossMediaBar" su zaštićeni znakovi kompanija Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.

"Blu-ray Disc", "Blu-ray" i logotip "Blu-ray Disc" su zaštićeni znakovi Blu-ray Disc Association.

DVD je zaštićeni znak kompanije DVD Format/ Logo Licensing Corporation.

"AVCHD" i logotip "AVCHD" su zaštićeni znaci kompanija Panasonic Corporation i Sony Corporation.

Javi i svi zaštitni znakovi i logotipi bazirani na Javi su registrovani zaštićeni znakovi kompanije Sun Microsystems, Inc. u SAD-u i drugim zemljama.

"BD-LIVE", logotip "BD-LIVE" i "BONUSVIEW" su zaštitni znakovi kompanije Blu-ray Disc Association.

Proizvedeno prema licenci američkih patenata #: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 i ostalih američkih i svetskih izdath i pripremanih patenata.

DTS i DTS 2.0 + Digital Out su registrovani zaštitni znaci, a DTS logotip i simbol su zaštitni znaci kompanije DTS, Inc © 1996-2008 DTS, Inc. Sva prava pridržana.



Položaj tipizacione nalepnice

Oznake sa brojem modela i razredom napajanja (u skladu sa primenjenim sigurnosnim propisima) nalaze se na zadnjoj strani TV prijemnika.



Sadržaj

Uputstvo za brzi početak	5
Sigurnosne informacije	9
Mere opreza	10
Sigurnost Informacije o ugrađenom BD uređaju	11
Mere opreza pri upotrebi ugrađenog BD uređaja	11
Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u/Indikatori.....	12
Gledanje TV programa	
Gledanje TV programa	17
Upotreba digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG).....	19
Upotreba funkcije Favourites	20
Reproducija diska	
Reprodukacija diska	22
Prikaz informacija o reprodukciji.....	22
Uživanje u BONUSVIEW/BD-LIVE opcijama	23
Diskovi/datoteke koji mogu da se reprodukuju	23
Upotreba dodatne opreme	
Spajanje dodatne opreme	27
Gledanje slika sa spojene opreme.....	29
Reproducija fotografija/muzike/video zapisa putem USB-a	29
Upotreba funkcije BRAVIA Sync sa Control for HDMI	31
Upotreba funkcija kućne mreže	
Spajanje na mrežu.....	32
Wireless LAN Ready	33
Primena funkcije BRAVIA Internet Video	34
Uživanje u fotografijama/ muzici/video zapisima putem mreže.....	35
Provera mrežne povezanosti	35
Podešavanje prikaza servera	36
Upotreba funkcija menija	
Kretanje kroz Home meni TV-a (XMB™)	37
Meni postavki TV-a	38

Dodatne informacije

Postavljanje pribora (zidni nosač).....	51
Tehnički podaci	54
U slučaju problema	57

Pre upotrebe TV prijemnika pročitajte "Sigurnosne napomene" (str. 9). Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

Uputstvo za brzi početak

Pre upotrebe

Provera isporučenog pribora

Daljinski upravljač (1)

Baterije veličine AAA (tip R3) (2)

Postolje (1)*


Učvrsni vijci za postolje (M5 × 16) (4)

Učvrsni vijci za postolje (M5 × 16) (4)

- * Sastavite postolje upotrebom isporučenih vijaka za sastavljanje.
- Pogledajte isporučeno uputstvo sa opisom sastavljanja postolja.

Umetanje baterija u daljinski upravljač


Pomerite poklopac kako biste ga otvorili.




1: Pričvršćivanje postolja

- 1 Pogledajte isporučeno uputstvo sa opisom pravilnog pričvršćivanja postolja za neke modele TV-a.

- 2 Postavite TV prijemnik na postolje.




- 3 Isporučenim vijcima pričvrstite TV prijemnik na otvore postolja označene strelicama .



- Kod upotrebe električnog odvijača, podešite silu pritezanja na približno 1,5 N•m {15 kgf•cm}.


2: Spajanje antene/Set Top Boxa/rekordera (npr. DVD rekordera)

Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr. DVD rekordera) sa SCART priključnicom




Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)

Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr. DVD rekordera) sa HDMI priključnicom




Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)

3: Sprečavanje prevrtanja TV-a



- 1** Uvrtite vijak za drvo (promer 4 mm, nije priložen) u postolje TV prijemnika.
- 2** Zavrnite vijak (M4 x 16, nije priložen) u otvor za vijak na TV prijemniku.
- 3** Povežite vijak za drvo i vijak na uređaju jakom vezicom (nije isporučena).

4: Spajanje mrežnog kabla



5: Početna podešavanja



- 1 Priključite TV prijemnik u zidnu utičnicu.
- 2 Pritisnite  na TV prijemniku.
Kod prvog uključenja TV prijemnika, na ekranu se pojavi meni jezika.

3



Sledite uputstvo na ekranu.

Digital Auto Tuning: Kad odaberete "Cable", savetujemo vam da odaberete "Quick Scan" za brzo podešavanje. Podešite "Frequency" i "Network ID" prema informacijama koje ste dobili od provajdera usluge kablovske TV. Ako nijedan kanal nije pronađen postupkom "Quick Scan", pokušajte da примените "Full Scan" (iako to može zahtevati više vremena).



- Funkcija "Full Scan" možda neće biti dostupna u nekim državama/regijama.

Listu podržanih kablovskih provajdera potražite na web adresi:
[http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/](http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/)

Programme Sorting: Ako želite da promenite redosled analognih kanala, sledite uputstvo za funkciju "Programme Sorting" (str. 44).




- Kanale možete takođe da podesite ručno (str. 45).

Odvajanje postolja sa TV prijemnika



- Skinite vijke označene strelicama na TV-u.
- Postolje ne odvajajte ni u kojem slučaju, osim kad na TV želite da montirate odgovarajući dodatni pribor.



Sigurnosne informacije


Instalacija/Podešavanje

Instalirajte i koristite TV prijemnik u skladu sa donjim uputstvom kako biste sprečili opasnost od požara, električnog udara ili štete i/ili ozleda.

Instalacija


- TV prijemnik postavite blizu lako dostupne strujne utičnice.
- Postavite TV prijemnik na stabilnu i ravnu površinu.
- Instalaciju na zid sme da izvodi samo stručno osoblje.
- Iz sigurnosnih razloga savetujemo da koristite Sony pribor, uključujući:
 - Zidni nosač SU-WL500
- Koristite vijke isporučene sa zidnim nosačem kod pričvršćivanja montažnih kuka na TV. Isporučeni vijići su napravljeni tako da su dužine 8 do 12 mm mereno od površine za pričvršćenje montažne kuke.
Promer i dužina vijaka razlikuje se zavisno od modela zidnog nosača.
Upotrebom vijaka koji nisu deo isporuke možete uzrokovati oštećenje TV prijemnika, njegov pad, itd.

8 mm - 12 mm



Prenošenje


- Pre prenošenja TV prijemnika, odspojite sve kablove.
- Za prenošenje TV prijemnika potrebne su dve ili tri osobe.
- Kod nošenja držite TV prijemnik kao što je prikazano na slikama desno. Nemojte pritisnati LCD ekran i okvir oko ekrana.
- Kod podizanja ili premeštanja TV prijemnika, čvrsto ga prihvativate za donju stranu.
- Prilikom prenošenja TV prijemnika, zaštite ga od udaraca i vibracija.
- Kod prenošenja TV prijemnika na popravku ili kod preseljenja, upakujte ga u originalnu ambalažu.



Ventilacija


- Nikada nemojte prekrivati ventilacione otvore na kućištu TV prijemnika i ne stavljavajte nikakve predmete unutra.
- Ostavite sloboden prostor oko TV prijemnika kao što je prikazano na slici.
- Savetujemo da koristite Sony zidni nosač kako biste osigurali odgovarajuću ventilaciju.

Instalacija na zid



Ostavite najmanje ovoliko slobodnog prostora oko uređaja.


Instalacija sa postoljem



Ostavite najmanje ovoliko slobodnog prostora oko uređaja.

- Za ispravnu ventilaciju, te kako biste sprečili nakupljanje prašine i prljavštine:
 - Nemojte postavljati uređaj površinom ekranu okrenut prema podlozi, ne instalirajte ga naopako, na zadnju stranu ili na bočnu stranu.
 - Ne stavljate TV uređaj na policu, tepih, krevet ili u vitrinu.
 - Nemojte uređaj pokrivati komadima tkanine, npr. zavesama ili predmetima kao što su novine, itd.
 - Ne postavljajte TV prijemnik kao što je prikazano na slici.

Protok vazduha je blokiran.



Kabl napajanja

Kablim i strujnom utičnicom postupajte kao što je opisano, kako bi sprečili opasnost od požara, električnog udara ili štetu i/ili ozleda:

- Koristite isključivo Sony kabl napajanja, ne koristite kablove ostalih proizvođača.
- Umetnite utikač do kraja u utičnicu.
- TV koristite isključivo na 220-240 V AC napajaju.
- Prilikom povezivanja kablova, obavezno odspojite kabl napajanja. Pazite da nogom ne zapnete i povucete kabl.
- Odspojite kabl napajanja pre premeštanja ili rada na TV-u.

- Držite kabl napajanja dalje od izvora toplote.

- Povremeno odspojite i očistite utikač napajanja. Utikač pokriven prašinom može da nakupi vlagu zbog čega može doći do oštećenja izolacije, a tako do opasnosti od požara.

Napomene

- Ne koristite isporučen kabl napajanja na drugoj opremi.
- Nemojte prelamatati, savijati ili uvrtati kabl. Može doći do oštećenja izolacije oko provodnika ili prekida provodnika.
- Nemojte da radite prepakve na kabl napajanja.
- Nemojte stavljati teške predmete na kabl napajanja.
- Ne vucite kabl, već prihvativate utikač prilikom odspajanja iz strujne utičnice.
- Ne spajajte previše uređaja na istu strujnu utičnicu.
- Ne koristite labave strujne utičnice.

Neprikladna upotreba

Ne instalirajte/koristite TV prijemnik na mestima, okruženjima ili u okolnostima poput niže opisanih, kako biste sprečili nepravilnost u radu TV prijemnika, požar, električni udar, štetu i/ili ozlede.

Mesta:

Na otvorenim mestima (na direktnom uticaju sunca), na obali, na brodu i ostalim plovilima, vozilima, u medicinskim ustanovama, na mestima izloženima mehaničkim vibracijama; blizu vode, kiše, vlage ili dima.

Okrženje:

Preterano vruća, vlažna ili prašnjava mesta; mesta gde lako mogu ući insekti u uređaj; blizu zapaljivih predmeta (svica, itd.). TV prijemnik se ne sme izlagati kapljivanju ili prskanju. Ne stavljajte predmete napunjene sa vodom (npr. vase) na TV prijemnik.

Okolnosti:

Ne rukujte uređajem mokrim rukama; kad je otvoreno kućište uređaja, ili s priključcima koje nije prepričuo proizvođač. Odspojite TV prijemnik iz strujne utičnice i antene tokom nevremena sa olujom.

Slomljeni delovi:

- Ne bacajte stvari u TV prijemnik. Staklo ekrana bi moglo da se razbijije i uzrokuje ozbiljne ozlede.
- Ukoliko površina TV ekrana pukne, ne dodirujte je dok ne odspojite kabl napajanja. U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

Kondenzacija

Ako prenesete TV prijemnik direktno sa hladnog na toplo mesto, smestite ga u vrlo vlažnu prostoriju ili u prostoriju u kojoj je upravo uključeno grijanje, na njegovoj površini ili u unutrašnjosti može da se kondenzuje vлага. U tom slučaju isključite TV prijemnik i ostavite ga isključenim dok vлага ne ispari. Nakon toga možete ga koristiti ponovo. Ako je u ugrađeni BD uređaj umetnut disk, izvadite ga i tek onda isključite TV. Upotreba TV-a sa kondenzovanom vlagom može da prouzrokuje pojавu loše slike i/ili nepravilnih boja, a može izazvati i kvar.

Kad nije u upotrebi

- Ukoliko ne planirate da koristite TV prijemnik duže vreme, TV prijemnik odspojite iz napajanja radi očuvanja okoline i sigurnosnih razloga.
- TV prijemnik je odspojen iz napajanja tek nakon odspajanja mrežnog kabla.
- Međutim neki TV prijemnici su možda opremljeni funkcijom koja zahteva da budu u pravipravnom stanju da bi pravilno funkcionisali.

Za decu

- Ne dopustite deci da se penju na TV.
- Stite delove čuvajte izvan dometa dece, kako ih ne bi slučajno prugatala.
- Pazite da mala deca ne guraju ruke u otvor fioke diska. To može da prouzrokuje ozlede.

U slučaju problema...

Isključite TV prijemnik i odmah ga odspojite iz napajanja u slučajevima opisanima u nastavku.

Obratite se Sony ovlašćenom servisu kako bi uredaj proverio kvalifikovani tehničar.

Kad:

- je oštećen kabl napajanja.
- je loš kontakt sa strujnom utičnicom.
- je TV prijemnik oštećen, budući da je pao, udaren ili je nešto baceno u njega.
- ukoliko tečnost ili neki predmet dospe u otvore uredaja.

Upozorenje

Kako biste sprečili požar, nipošto ne stavljavajte sveće ili druge izvore otvorenog plamena blizu ovog proizvoda.



Mere opreza

Praćenje TV prijema

- Pratite program na TV-u pri umerenom svetlu, jer gledanje duže vreme pri slaboj rasveti opterećuje oči.
- Kod korištenja slušalica, podesite glasnoću kako biste sprečili preterane promene u glasnoći, te sprečili oštećenja sluha.

LCD ekran

- Iako je LCD ekran napravljen uz upotrebu visokoprecizne tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela, može doći do pojave crnih ili tačkica u boji (crvenih, plavih ili zelenih). To je karakteristika LCD ekrana i ne predstavlja kvar.
- Nemojte da pritiske ili ogrebete prednji filter i ne stavljavajte nikakve predmete na TV prijemnik. Slika u tom slučaju može biti neujeđaćena ili se LCD ekran može ošteti.
- Ako koristite TV prijemnik na hladnom mestu, slika može biti "razmazana" ili previše tamna, no to ne predstavlja kvar. Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom temperature.

- Ako na ekranu duže vreme stoje mirne slike, može doći do pojave dvostruktih slika, koje nestaju nakon nekoliko trenutaka. Pojava obično nestaje nakon nekoliko trenutaka.
- Ekran i kućište TV prijemnika se zagrevaju tokom upotrebe. To je normalno.
- LCD TV prijemnik sadrži malu količinu tečnog kristala. Neke fluorescentne sijalice ugrađene u ovaj TV prijemnik takođe sadrže živu. Poštujte lokalne propise o odlaganju otpada.

Rukovanje i čišćenje površine ekrana/kućišta TV-a

Pre čišćenja, odspojite TV prijemnik iz napajanja.

Kako bi sprečili propadanje materijala ili premaza ekrana, uzmite u obzir sledeće.

- Prasištu sa površine ekrana/kućišta obrisište mukom tkaninom. Tvrdomorniju nečistoću uklonite mukom tkaninom umočenom u rastvor blagog deterdženta.
- Ne prskajte TV direktno vodom ili deterdžentom. Mogli bi da iscure u donji deo ekrana ili spoljne delove i da uzrokuju kvar.
- Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne sundere, kisela ili lužnata sredstva za čišćenje, prašak za ribanje ili zapaljiva sredstva poput alkohola, benzina, razređivača ili insekticida. Upotreba takvih sredstava ili duži kontakt sa gumom ili vinilom može oštetiiti površinu ekrana i kućište.
- Kako bi se osigurala pravilna ventilacija, preporučujemo da usisavačem povremeno očistite ventilacione otvore.
- Ukoliko je moguće podešiti nagib TV prijemnika, budite pažljivi kako se ne bi prevrnuo sa postolja.

Dodatačna oprema

- Slika može biti izobličena ili zvuk da sadrži šum ako se TV prijemnik postavi u blizini uredaja koji emituju elektromagneto zračenje. U protivnom je moguće izobličenje slike i/ili šum u zvuku.
- Ova oprema je ispitana te je dokazana njena usklađenost sa ograničenjima propisanim smernicom o elektromagnetnoj kompatibilnosti pri upotretbi signalnog kabla kraćeg od 3 metra.

Baterije

- Prilikom umetanja baterija obratite pažnju na ispravan polaritet.
- Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i ne mešajte stare i nove baterije.
- Iskoristene baterije odložite na ekološki prihvativljiv način. Neke regije imaju uredeno odlaganje baterija. Upoznajte se sa lokalnim propisima.
- Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne ispuštajte i ne gazite po njemu, te ne prosipajte nikakvu tečnost po njemu.
- Ne stavljavajte daljinski upravljač na mesta blizu izvora topote, na direktnu sunčevu svetlost ili u vlažnoj prostoriji.

Zbrinjavanje isluženog TV prijemnika



Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenjivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim državama s posebnim sistemima za odlaganje)

Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa kućnim otpadom. Umesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektronskog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda sprečićete potencijalne negativne posledice po okolini i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati uticaj ukoliko se uredaj ne odlazi na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je uredaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, обратите se lokalnom urediju, komunalnoj službi ili prodavnici gde ste kupili uredaj.



Odlaganje starih baterija (primenjivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim državama sa posebnim sistemima za odlaganje)

Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena sa ovim proizvodom ne sme odlagati sa kućnim otpadom. Na nekim baterijama ovaj se simbol može koristiti u kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovu (Pb) se koriste ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem ovih baterija sprečićete potencijalne negativne posledice po okolini i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati uticaj ukoliko se baterije ne odlaze na pravilan način. Recikliranje materijala pridonosi očuvanju prirodnih izvora. U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja celovitosti napajanja zahtevaju trajnu povezanost sa unutrašnjom baterijom, takvu bateriju trebaju menjati samo osposobljeni serviseri. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno mesto za recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije, pogledajte odeljak o sigurnom uklanjanju baterija iz uredaja. Predajte bateriju na sabirno mesto za recikliranje otpadnih baterija. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije, обратите se lokalnom urediju, komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uredaj.

Sigurnost Informacije o ugrađenom BD uređaju

- Upotrebom optičkih instrumenata uz ovaj uređaj povećava se opasnost za vid. Pošto je laserski zrak ovog BD/DVD uređaja štetan za oči, ne pokušavajte da rastavljate kućište.
- Popravke trebaju da obavljaju samo osposobljeni serviseri.



Ova oznaka smeštena je na zaštitnom kućištu lasera unutar kućišta uređaja.



Ovaj uređaj klasifikovan je kao CLASS 1 LASER proizvod. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT smeštena je na zaštitnom kućištu lasera unutar kućišta uređaja.

- Kako bi disk ostao čist, držite ga za ivice. Ne dodirujte površinu. Prašina, otisci prstiju ili ogrebotine mogu oštetiti disk.



- Ne koristite sledeće diskove.
 - Disk za čišćenje sočiva.
 - Diskove koji nisu standardnog oblika (na primer, kvadrat, srce).
 - Diskove sa nalepnicom.



- Diskove sa celofanskom trakom ili ostatkom lepljiva od nalepnice.
- Za uklanjanje ogrebotina sa strane diska sa koje se vrši reprodukcija, nikad ne polirajte disk.
- Kad izbacujete disk iz ugradenog BD uređaja pritisnite tipku  na TV prijemniku, izvadite ga iz fioke. Nemojte ostavljati disk u fioци.
- Kad ne koristite TV prijemnik, isključite ga i izvadite disk iz fioke.
- Ne izlažite disk direktnom sunčevom svetlu i izvorima topote, na primer dovodima toplog vazduha, niti ga ostavljajte u autu koji je parkiran na direktnom sunčevom svetlu, jer može doći do značajnog porasta temperature u autu.

- Nakon reprodukcije, smestite disk u pripadajuću kutiju.
- Čistite disk kromom za čišćenje. Disk se briše od sredine prema ivici.




- Ne koristite rastvore poput benzina, razredivača, komercijalno nabavljivih čistača za diskove/sočiva, niti anti-statičke sprejeve namenjene vinilnim pločama.
- Ako ste ispisali nalepnicu za disk, sačekajte da se osuši pre reprodukcije diska.
- Nemojte silom umetati disk u fioku. Ako pokušate da umetnete disk dok se drugi disk već nalazi u BD uređaju, to može da izazove kvar.
- Ako je sočivo prašnjava, zvuk može preskakati ili se slika može izobličiti. Ako vam zatreba popravka, obratite se prodavcu od kojeg ste kupili uređaj.

Mere opreza pri upotrebi ugrađe- nog BD uređaja

- Regionalni kôd nalazi se na zadnjoj strani uređaja.
- Nemojte koristiti diskove za čišćenje niti sredstva za čišćenje diskova/sočiva (uključujući i one u tečnom obliku i u obliku spreja). To može da uzrokuje kvar uređaja.
- Pazite da disk prilikom izbacivanja ne udari o neki predmet, jer to može da prouzrokuje ozlede ili štete. Oko fioke diska osigurajte slobodan prostor.
- Prilikom pomeranja TV-a izvadite disk iz ugradenog BD uređaja. U suprotnom, može doći do oštećenja diska. Pre pomeranja TV-a izvadite disk.
- Nemojte odspajati mrežni kabl tokom reprodukcije BD uređaja.

Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u/Indikatori

Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u



Tipke na TV-u imaju istu funkciju kao i tipke na daljinskom upravljaču.

* U meniju TV-a će te tipke funkcionišati kao $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow/\oplus/\ominus$.




- Tipke broj 5, \blacktriangleright , PROG + i AUDIO na daljinskom upravljaču imaju ispuštenje. Ova ispuštenja služe kao referentne tačke tokom upotrebe uređaja.


Tipka/Prekidač	Opis
1 I/\odot (pripravno stanje TV-a)	Pritisnite za uključenje TV-a ili za ulazak u pripravno stanje.
2 DISC $\Delta/\blacktriangleright/\blacksquare$	Δ : Izbacivanje diska iz fioke. \blacktriangleright : Reprodukcija diska. \blacksquare : Zastavljanje reprodukcije.
3 \odot (Napajanje)	Pritisnite za uključenje TV-a ili za ulazak u pripravno stanje.



Tipka/Prekidač	Opis
4	U TV modu: Pritisnite za prikaz liste ulaznih signala. (Odabir ulaza/ Zadržavanje teksta)
5	U teletekst modu: Pritisnite za zadržavanje trenutno prikazane stranice.
6	THEATRE Podesite "Theatre Mode" na optimalan kvalitet zvuka i slike za sadržaje zasnovane na filmu.
7	<ul style="list-style-type: none"> • Ako isključite TV prijemnik, "Theatre Mode" se takođe isključuje. • Kad promenite podešenje za "Scene Select", "Theatre Mode" se automatski isključi. • Funkcija Control for HDMI (BRAVIA Sync) je raspoloživa samo kod spajanja Sony uređaja koji imaju funkciju BRAVIA Sync ili su kompatibilni sa "Control for HDMI".
8	SYNC MENU Pritisnite za prikaz menija BRAVIA Sync Menu i zatim odaberite spojenu HDMI opremu u "HDMI Device Selection".
9	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcija Control for HDMI (BRAVIA Sync) je raspoloživa samo kod spajanja Sony uređaja koji imaju funkciju BRAVIA Sync ili su kompatibilni sa "Control for HDMI".
10	i-MANUAL Pritisnite za prikaz uputstva za korištenje na ekranu.
11	TOP MENU Prikaz glavnog menija BD/DVD diska.
DIGITAL/ ANALOG	Pritisnite za prebacivanje između digitalnog i analognog moda. Pri gledanju slike sa spojene opreme, pritisnite za povratak na zadnji gledani TV mod.
BD/DVD tipke funkcija	<p>◀◀/▶▶: Brzo pretraživanje diska prema nazad/napred, kad se pritisne tokom reprodukcije. ◀◀/▶▶ : Prelaz na početak prethodnog/sledećeg naslova/poglavlja/scene/zapisu. ▶: Reprodukcija diska pri normalnoj brzini. ■: Zaustavljanje reprodukcije. ■■: Pauza reprodukcije.</p>
POP UP/ MENU	Pritisnite za prikaz iskačućeg menija BD diska ili menija DVD diska.




Tipka/Prekidač	Opis
12 (Format slike)	Pritisnite za promenu formata slike (str. 18).
13 GUIDE (EPG)	Pritisnite za prikaz Digital Electronic Programme Guide (EPG) (str. 19).
14 RETURN /BACK	Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu ili za izlazak iz menija.
15 Tipke u boji	Kad su raspoložive tipke u boji, na ekranu se prikazuje funkcijski vodič.
16 Brojčane tipke/Tipke za slova	U TV modu: Pritisnite za odabir kanala. Za kanale preko 10, pritisnite sledeću cifru brzo. U teletekst modu: Pritisnite za unos broja stranice. Kad je raspoloživa usluga Interactive Application, možete takođe unositi slova.
17 (Tekst)	Pritisnite za prikaz tekstualnih informacija (str. 17).
18 (Glasnoća)	Pritisnite za podešavanje glasnoće.
19 (Isključenje zvuka)	Pritisnite za isključenje zvuka. Pritisnite ponovo za uključenje zvuka.
20 INTERNET VIDEO	Pritisnite za pristup Internet sadržaju u "XMB"-u (str. 34).
21 EXIT	Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu ili za izlazak iz menija. Kad je raspoloživa usluga Interactive Application, pritisnite za izlazak iz te usluge.




Tipka/Prekidač	Opis
21 (Favourites)	Pritisnite za prikaz menija "Favourites" (str. 20).
22 (Info/ Otkrivanje teksta)	Svakim pritiskom tipke, prikaz se menja na sledeći način: U digitalnom modu: Detalji o tekućem programu → Detalji o sledećem programu U analognom modu: Broj tekućeg kanala i način prikaza U teletekst modu: Otkrivanje skrivenih informacija (npr. odgovori u kvizovima) (str. 17).
23 (Up/Down/Left/Right/OK)	Pritisnite za pomeranje kursora na ekranu. Pritisnite za odabir/potvrdu označene opcije.
24 OPTIONS	Pritisnite za prikaz liste praktičnih funkcija i prečice menija. Opcije menija razlikuju se zavisno od trenutnog ulaza i/ili sadržaja.
25 HOME	Pritisnite za prikaz Home menija TV-a (str. 37).
26 (Postavke titlova)	Pritisnite za uključenje ili isključenje titla (kad je raspoloživ).
27 (PROG+/- / ▲/▼)	U TV modu: Odabir sledećeg (+) ili prethodnog (-) kanala. U teletekst modu: Odabir sledeće () ili prethodne () stranice.
28 AUDIO	U analognom modu: Pritisnite za promenu dual sound moda (str. 44). U digitalnom modu: Pritisnite za promenu jezika koji se koristi za trenutno gledani program (str. 46).

Indikatori



Indikator	Opis
1 Senzor za ambijentalno svetlo	Očitava nivo ambijentalnog svetla i podešava u skladu sa njom svetlinu i temperaturu boje. Ne stavljajte ništa pored senzora jer mu tako možete poremetiti rad.
2 Senzor daljinskog upravljača	Prima signale sa daljinskog upravljača. Ne stavljajte ništa pored senzora jer mu tako možete poremetiti rad.
3 ✕ ⏺ (Isključivanje slike/Timer)	Svetli zeleno kad odaberete "Picture Off" u "Power Saving" za "Eco" (str. 39). Svetli narandžasto ako ste podešili timer (str. 39). Svetli i/ili treperi narandžasto tokom ažuriranja softvera.
4 ⏻ (Pripravno stanje)	Svetli crveno kad je TV prijemnik u pripravnom stanju, u štednom modu računara ili tokom ažuriranja softvera.
5 I (Napajanje)	Svetli zeleno dok je TV prijemnik uključen.

O funkcijском vodičу на екрану TV-a.




Funkcijski vodič
Primer: Pritisnite ili RETURN (pogledajte 23 (str. 15) ili 14 (str. 14)).

Funkcijski vodič daje uputstvo o upravljanju TV-om pomoću daljinskog upravljača i prikazuje se u dnu ekrana. Koristite tipke daljinskog upravljača prikazane u funkcijском vodičу.

Gledanje TV programa

Gledanje TV programa



- 1 Pritisnite na TV prijemniku kako biste ga uključili.
- 2 Pritisnite **DIGITAL/ANALOG** za prebacivanje između digitalnog i analognog moda.
Dostupni kanali zavise od odabranog načina.
- 3 Brojčanim tipkama ili tipkom **PROG +/−** odaberite TV kanal.
Za odabir digitalnog kanala pomoću digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG) (str. 19).

U digitalnom modu na kratko se prikazuje informacijski trak. Svakim pritiskom tipke na ekranu TV prijemnika se ciklično menja prikaz: Informacije o trenutnom programu → Informacije o sledećem programu → Bez informacija
Trak može da sadrži sledeće ikone.

- Interaktivna usluga je raspoloživa (Digital Text)
- Radio usluga
- Kodirani/preplatni programi
- Zvuk dostupan na više jezika
- Dostupni titlovi
- Dostupni titlovi za osobe oštećenog slуха
- Podsetnik
- Preporučena najmanja uzrast gledaoca (od 4 do 18 godina) (samo za Španiju: od 4 do 18 godina i X)
- Parental Lock

Pristup teletekstu

Pritisnite . Svakim pritiskom tipke , na ekranu TV prijemnika se ciklično menja prikaz:

Teletekst i TV slika → Teletekst → Isključivanje prikaza teleteksta

Stranicu odaberite brojčanim tipkama ili tipkama /.

Ako želite da zadržite stranicu, pritisnite .

Za prikaz skrivenih informacija pritisnite .




- Možete takođe preći direktno na određenu stranicu odabirom broja stranice prikazanog na ekranu. Pritisnite i /// za odabir broja stranice, zatim pritisnite .
- Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem delu stranice teleteksta, stranicama možete pristupati brzo i jednostavno (Fast Text). Za pristup željenoj stranici pritisnite odgovarajuću obojenu tipku.
- Interaktivna usluga može biti raspoloživa ako je davalac usluge pruža.

Ručno prilagođavanje formata slike


Pritisnite  više puta za odabir željenog formata slike.

Smart*




Slika se uvećava kako bi ispunila 16:9 ekran, pri čemu se izvorna slika zadržava koliko god je to moguće.

4:3




Prikaz 4:3 slike u njenoj originalnoj veličini. Sa strane se prikazuju crne pruge kako bi slika ispunila 16:9 ekran.

Wide




Slika formata 4:3 se razvlači horizontalno kako bi ispunila 16:9 ekran.

Zoom*



Prikaz cinemascope (letter box format) slike u pravilnim proporcijama.

14:9*




Prikaz 14:9 slike u njenoj originalnoj veličini. Sa strane se prikazuju crne pruge kako bi slika ispunila 16:9 ekran.

* Gornji i donji delovi slike mogu biti odsečeni.



- U "Smart" modu, neka slova i/ili znakovi na gornjem ili donjem delu slike možda se neće videti. U tom slučaju podešite "Vertical Size" u meniju "Screen" (str. 41).
- Kad je "Auto Format" (str. 41) podešen na "On", TV prijemnik će automatski odabrati najbolji format koji odgovara prijemu programa.
- Ako se slike sa signalom 720p, 1080i ili 1080p prikazuju sa crnim prugama u ivicama ekrana, odaberite "Smart" ili "Zoom" kako biste ih podešili.

Upotreba digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG)



- 1 U digitalnom modu, pritisnite **GUIDE**.
- 2 Izvedite željeni postupak prema sledećoj tablici ili prema uputstvu sa ekrana.

Stavka	Opis
1 Informacioni deo	Prikazuje informacije o označenoj emisiji.
2 Video prozor	Prikazuje program koji ste gledali pre ulaska u vodič.
3 Tablica programa	Odaberite program za gledanje ili koji ćete podesiti za funkciju podsetnika.
4 Podaci o kanalu	Prikaz naslova kanala i pripadajućeg broja.
5 Kategorija	Naziv kategorije (npr. "Guide Favourites 1") sadrži sve kanale koji odgovaraju toj kategoriji.



- Meni OPTIONS omogućuje vam odabir sledećih opcija menija.
 - "Programme Genre List": Traženje programa prema vrsti.
 - "Guide Favourites Set-up": Registrovanje omiljenih programa za sve kategorije.
 - "Timer list": Odabir programa koji će se prikazati na ekranu kad započne sa emitovanjem.

Upotreba funkcije Favourites


Funkcija "Favourites" omogućuje brz pristup opcijama koje često koristite, na primer omiljenim TV kanalima ili spoljnim ulazima (npr. konzola za iganje, DVD uređaj). Na ekranu "Favourites" takođe je moguće prikaz vaših omiljenih medijskih datoteka i Internet sadržaja.



- Internet sadržaji (npr. Internet Video) možda neće biti dostupni u nekim državama/regijama.

Prikaz omiljenih sadržaja

1 Pritisnite




2 Pomoću daljinskog upravljača odaberite željenu ikonu u donjem delu ekrana i pritisnite za proširenje u puni prikaz.



- Kad odaberete folder sa fotografijama, automatski započinje slideshow

Prikaz zadnjih gledanih sadržaja


Ako odaberete "Recently Viewed" za opcije na ekranu "Favourites", možete prikazati istorije sadržaja koje ste gledali zadnje. Lista "Recently Viewed" se briše pri svakom isključenju TV-a.



- Zadnji gledani sadržaji prikazuju se u listi. Pritisnite za kretanje kroz opcije.

Recommendations

Funkcija "Recommendations" automatski analizira vaše interesne prema vašoj istoriji gledanja kako bi se pronašli programi i stavke koje bi vam se mogle sviđati i prikazuju ih u meniju "Favourites". Za uključenje ove funkcije odaberite "On" za "Recommendations" u "General Set-up" (pogledajte str. 39).



- Preporučeni programi koji se trenutno emituju prikazani su u listi stavki. Pritisnite za proširenje odabrane stavke u puni prikaz.



- Funkcija "Recommendations" možda neće biti dostupna u nekim regijama, državama i područjima prijema.

Dodavanje/uklanjanje omiljenih sadržaja

Omiljene sadržaje možete dodavati/uklanjati putem "XBM"-a ili dok prikazujete sadržaj na ekranu.

- Pritisnite **OPTIONS** nakon odabira željene opcije u "XBM"-u.
- Odaberite "Add to Favourites" ili "Remove from Favourites".


Reprodukcia diska

Reprodukcia diska

Reprodukcia

Disk možete da reprodukujete jednostavno – samo ga umetnite u fioku.

- 1** Umetnite disk tako da strana za reprodukciju bude okrenuta od vas.




- 2** Reprodukcija video diska počinje automatski.

Za audio ili foto disk odaberite ● iz kategorije "Music" ili "Photo" u "XMB" i pritisnite ⊕.



- Ako reprodukcija ne započne automatski, odaberite ● iz kategorije "Video" u "XMB" i pritisnite ⊕.

Prikaz informacija o reprodukciji




Prikaže informacije o reprodukciji pritiskom tipke . Informacije se razlikuju, zavisno od vrste diska.

- 1** Trenutno odabran ugao snimanja
- 2** Broj ili naziv naslova
- 3** Izlazna rezolucija/Video frekvencija
- 4** Trenutno odabrana audio postavka
- 5** Dostupne funkcije (ugao snimanja, jezik dijaloga, titlovi)
- 6** Broj poglavljja
- 7** Informacije o reprodukciji

Prikaz vrste diska, moda reprodukcije, načina ponavljanja, video koda itd.

Uživanje u BONUSVIEW/ BD-LIVE opcijama

Možete uživati u dodatnim BD sadržajima sa logotipom "BD-LIVE". BONUSVIEW i BD-LIVE sadržaji mogu se preuzeti sa Interneta i snimiti u lokalnu memoriju. Umetnите BD disk sa BONUSVIEW/BDLIVE sadržajem.



- Kako biste uživali u BONUSVIEW/BD-LIVE sadržajima, napravite sledeće pripreme:
 - Spojite TV na mrežu i završite postupak "Network Set-up".
 - Podesite opciju "BD Internet Connection" na "Allow" u "BD/DVD Viewing Settings".
 - Metoda se razlikuje, zavisno od diska.
 - Lokalna memorija mora imati kapacitet od barem 1 GB.
 - Kao lokalnu memoriju možete odabrati internu memoriju ili USB uređaj (na zadnjoj strani TV-a), pomoću "BD Data Storage Options" u "BD/DVD Viewing Settings".

Diskovi/datoteke koji mogu da se reprodukuju

Diskovi koji mogu da se reprodukuju

- BD
 - BD-ROM
 - BD-R: Ver 1.1, 1.2, 1.3 uključujući vrstu sa organskim pigmentom BD-R (LTH vrsta)
 - BD-RE: Ver 2.1
- DVD
 - DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/ DVD+R/DVD+RW
- CD
 - CD-DA (audio CD)/CD-ROM/CD-R/ CD-RW/Super Audio CD



Napomene o diskovima

- Pošto su specifikacije BD diska nove i još se razvijaju, neki se diskovi možda neće moći reprodukovati zavisno od vrste i verzije diska. Audio izlaz se razlikuje zavisno od izvora, spojene izlazne priključnice i odabranim postavkama zvuka.
- BD-R diskovi snimljeni na računaru ne mogu da se reprodukuju ako nisu finalizovani.
- CD ili DVD disk ne mogu da se reprodukuju ako nisu pravilno finalizovani. Za dodatne informacije, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz uređaj za snimanje.

Diskovi koji ne mogu da se reprodukuju

- BD diskovi sa kutijom
- DVD-RAM diskovi
- HD DVD diskovi
- DivX diskovi
- DVD Audio diskovi
- PHOTO CD diskovi
- Deo sa podacima CD dodatka (CD-Extra)
- VCD/Super VCD diskovi
- Strana sa audio materijalom na DualDisc diskovima
- BD-ROM/DVD VIDEO diskovi sa različitim regionalnim kodom.

Regionalni kôd (samo BD-ROM/DVD VIDEO)

Na TV prijemniku se nalazi regionalni kôd i moći će da se reprodukuju samo BD/DVD diskovi sa identičnim regionalnim kodovima ili kodovima koji vrede u više regija, kao što je prikazano u nastavku.



Datoteke koje mogu da se reprodukuju

- Video
 - MPEG-1 Video/PS* (datoteke sa ekstenzijom ".mpg" ili ".mpeg")
 - MPEG-2 Video/PS, TS* (datoteke sa ekstenzijom ".m2ts" ili ".mts")
 - MPEG4/AVC* (datoteke sa ekstenzijom ".mkv", ".mp4", ".m4v", ".m2ts" ili ".mts")
 - WMV9* (datoteke sa ekstenzijom ".wmv" ili ".asf")
 - AVCHD (datoteke u formatu AVCHD, snimljene digitalnom video kamerom itd.)

* Uredaj neće reprodukovati kodirane datoteke, poput DRM.

- Muzika
 - MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) (datoteke sa ekstenzijom ".mp3")
 - AAC* (datoteke sa ekstenzijom ".m4a")
 - WMA9 Standard* (datoteke sa ekstenzijom ".wma")
 - LPCM (datoteke sa ekstenzijom ".wav")
- Fotografije
 - JPEG (datoteke sa ekstenzijom ".jpg" ili ".jpeg")

* Uredaj neće reprodukovati kodirane datoteke, poput Lossless.



- Neke datoteke možda neće moći da se reprodukuju, zavisno od formata, kodiranja ili uslova snimanja.
- TV prijemnik može da prepozna sledeće vrste datoteka na BD, DVD i CD diskovima:
 - folderi do (uključujući) 5. nivoa
 - do 500 datoteka u jednom nivou hijerarhije datoteke
- TV prijemnik možda neće ravnomerno i stabilno da reprodukuje video datoteke sa DATA CD-a snimljene uz visoku brzinu bita. Savetujemo da koristite DATA DVD.

Lista jezičkih kodova

Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.

- 1027: Afarski
- 1028: Abhazijski
- 1032: Afrikaans
- 1039: Amharički
- 1044: Arapski
- 1045: Asameski
- 1051: Ajmarski
- 1052: Azerbejdžanski
- 1053: Baškirski
- 1057: Beloruski
- 1059: Bugarski
- 1060: Biharski
- 1061: Bislamski
- 1066: Bengalski
- 1067: Tibetski
- 1070: Bretonski
- 1079: Katalanski
- 1093: Korzikanski
- 1097: Češki
- 1103: Velški
- 1105: Danski
- 1109: Nemački
- 1130: Butanski; Dzongkha
- 1142: Grčki
- 1144: Hrvatski
- 1145: Esperanto
- 1149: Španski
- 1150: Estonski
- 1151: Baskijski
- 1157: Perzijski
- 1165: Finski
- 1166: Fidži
- 1171: Fareski
- 1174: Francuski
- 1181: Frizijski
- 1183: Irski
- 1186: Škotski Gelik
- 1194: Galicijski
- 1196: Guaranski
- 1203: Gudžaratksi
- 1209: Hauski
- 1217: Hindi
- 1226: Hrvatski
- 1229: Mađarski
- 1233: Armenksi
- 1235: Interlingua
- 1239: Interlingue
- 1245: Inupijak
- 1248: Indonezijski
- 1253: Islandski

- 1254: Talijanski
- 1257: Hebrejski
- 1261: Japanski
- 1269: Jidiš
- 1283: Javanski
- 1287: Gruzijski
- 1297: Kazahstanski
- 1298: Grenlandski; Kalaallisut
- 1299: Kambodžanski; Kmerski
- 1300: Kanada
- 1301: Korejski
- 1305: Kašmirski
- 1307: Kurdski
- 1311: Kirgiški
- 1313: Latinski
- 1326: Lingalski
- 1327: Laotinski; Lao
- 1332: Litvanski
- 1334: Letonski
- 1345: Malaški
- 1347: Maorski
- 1349: Makedonski
- 1350: Malajalamski
- 1352: Mongolski
- 1353: Moldavski
- 1356: Maratijski
- 1357: Malajski
- 1358: Malese; Malteški
- 1363: Burmski
- 1365: Naurski
- 1369: Nepalski
- 1376: Holandski
- 1379: Norveški
- 1393: Okcitanski
- 1403: Oromo
- 1408: Orijiski
- 1417: Punjabi; Panjabski
- 1428: Poljski
- 1435: Pashto; Pushto
- 1436: Portugalski
- 1463: Kečuanski
- 1481: Retoromanski
- 1482: Kirundski; Rundi
- 1483: Rumunski
- 1489: Ruski
- 1491: Kinjarvandski
- 1495: Sanskrt
- 1498: Sindi
- 1501: Sangho; Sango
- 1502: Hrvatsko-srpski
- 1503: Singaleški; Sinhaleski
- 1505: Slovački
- 1506: Slovenski
- 1507: Samoanski
- 1508: Šona
- 1509: Somalijski
- 1511: Albanski
- 1512: Srpski
- 1513: Sisvati; Svati
- 1514: Sesoto; Južnjački soto
- 1515: Sudanski
- 1516: Švedski
- 1517: Svahili
- 1521: Tamilski
- 1525: Telugu
- 1527: Tadžik
- 1528: Tai
- 1529: Tigrinjski
- 1531: Turkmenski
- 1532: Tagaloški
- 1534: Setsvanski; Tswana
- 1535: Tonga; Ostrvo Tonga
- 1538: Turski
- 1539: Tsonga
- 1540: Tatarski
- 1543: Twi
- 1557: Ukrajinski
- 1564: Urdu
- 1572: Uzbeški
- 1581: Vijetnamski
- 1587: Volapuk
- 1613: Volof
- 1632: Ksosa
- 1665: Joruba
- 1684: Kineski
- 1697: Zulu
- 1703: Neodređeno

Roditeljski nadzor/područni kod


- 2044: Argentina (ar)
- 2047: Australija (au)
- 2046: Austrija (at)
- 2057: Belgija (be)
- 2070: Brazil (br)
- 2079: Kanada (ca)
- 2090: Čile (cl)
- 2092: Kina (cn)
- 2093: Kolumbija (co)
- 2115: Danska (dk)
- 2165: Finska (fi)
- 2174: Francuska (fr)
- 2109: Nemačka (de)
- 2200: Grčka (gr)
- 2219: Hong Kong (hk)
- 2248: Indija (in)
- 2238: Indonezija (id)

- 2239: Irska (ie)
- 2254: Italija (it)
- 2276: Japan (jp)
- 2304: Koreja (kr)
- 2333: Luksemburg (lu)
- 2363: Malezija (my)
- 2362: Meksiko (mx)
- 2376: Holandija (nl)
- 2390: Novi Zeland (nz)
- 2379: Norveška (no)
- 2427: Pakistan (pk)
- 2424: Filipini (ph)
- 2428: Poljska (pl)
- 2436: Portugal (pt)
- 2489: Rusija (ru)
- 2501: Singapur (sg)
- 2149: Španija (es)
- 2499: Švedska (se)
- 2086: Švajcarska (ch)
- 2543: Tajvan (tw)
- 2528: Tajland (th)
- 2184: Ujedinjeno Kraljevstvo (gb)

Upotreba dodatne opreme

Spajanje dodatne opreme

Na ovaj TV možete da spojite širok opseg dodatne opreme.



Spajanje audio-video opreme (redom kvaliteta, od višeg prema nižem)

Spajanje na	Spajanje pomoću	Opis
4, 10 HDMI IN 1, 2 ili 3	HDMI kabl	<p>HDMI (High-Definition Multimedia Interface) omogućuje potpuno nekomprimovano digitalno audio/video povezivanje ovog TV-a i audio/video opreme koja ima HDMI priključnicu. Takođe, kad spojite opremu kompatibilnu sa funkcijom "Control for HDMI", podržana je komunikacija sa tom opremom.</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none">• Koristite samo HDMI kabl na kojem se nalazi HDMI logo.• Ako spajate digitalni audio sistem koji podržava tehnologiju Audio Return Channel (ARC), koristite HDMI IN 1. U protivnom je potrebno dodatno povezivanje pomoću DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

Spajanje na	Spajanje pomoću	Opis
[7] / COMPONENT IN	Komponentni video kabl, audio kabl	<ul style="list-style-type: none"> • Ako oprema ima DVI priključnicu, spojite je na HDMI IN 1 priključnicu putem DVI-HDMI adaptera (opcija), i spojite izlazne audio priključnice opreme na priključnicu PC/HDMI 1 AUDIO IN u delu PC IN.
[1] / AV1, 2	SCART kabl	Kad spojite analogni dekoder, TV prijemnik šalje kodirane signale na dekoder, a dekoder dekodira te signale pre njihovog izlaska.
[11] AV3, i AV3	Kompozitni video kabl	Kod spajanja mono opreme, spojite na AV3 L priključnicu.

Spajanje audio/prenosne opreme

Spajanje na	Spajanje pomoću	Opis
[6] (VAR/FIX)	Audio kabl	Zvuk sa TV-a možete slušati na spojenoj Hi-Fi audio opremi.
[5] DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Optički audio kabl	Zvuk sa TV-a možete slušati na spojenom kućnom bioskopu sa digitalnim izlazom.
[9] USB	USB kabl	Možete uživati u fotografijama/muzici/video zapisima memorisanim na USB uređaj (str. 29).
[14] EXT otvor		Preuzete BD podatke možete memorisati i reprodukovati na spojenom USB uređaju.
		<ul style="list-style-type: none"> • Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim TV prijemnikom.

Spajanje druge opreme

Spajanje na	Spajanje pomoću	Opis
[3] / PC IN	PC kabl sa feritnim jezgrima, audio kabl	Preporučuje se upotreba kabla za računar sa feritnim jezgrima, kao što je "Connector, Mini D-sub 15" (ref. 1-793-504-11, dostupno u Sony servisu) ili ekvivalentan.
[2] LAN	LAN kabl	Možete uživati u sadržajima memorisanim na DLNA-kompatibilne uređaje putem mreže (str. 32).
[8] CAM (Conditional Access Module)		<p>Omogućuje pristup plaćenim TV uslugama. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz CAM karticu. </p> <ul style="list-style-type: none"> • Nemojte umetati smart karticu direktno u otvor TV CAM (Conditional Access Module). Trebate je staviti u Conditional Access Module nabavljen kod ovlašćenog dobavljača. <ul style="list-style-type: none"> • CAM nije podržan u svim državama/područjima. Proverite kod ovlašćenog dobavljača.
[13] Fioka diska		Umetnите disk za reprodukciju.
[12] Slušalice		Zvuk sa TV-a možete slušati pomoću slušalica.

Gledanje slika sa spojene opreme

- 1 Uključite spojenu opremu.
- 2 Pritisnite  i odaberite željeni ulazni izvor.



Gledanje istovremeno dve slike – PAP (Picture and Picture)

"PAP" prikazuje istovremeno dve slike iz spojene opreme i TV programa/kompozitnog video ulaza osim SCART priključnice.



- Ta funkcija nije dostupna za ulaz signala sa računara.

- 1 Pritisnite **OPTIONS**.
- 2 Odaberite "PAP" u meniju OPTIONS.
- 3 Pritisnite za prebacivanje zvuka između dve slike. Slika u istaknutom okviru ima zvuk.

Gledanje istovremeno dve slike – PIP (Picture in Picture)

"PIP" prikazuje sliku iz spojenog računara na celom ekranu, a sliku TV programa ili kompozitnog video ulaza (osim SCART priključnice) u umetnutom prozoru.

- 1 Pritisnite **OPTIONS**.
- 2 Odaberite "PIP" u meniju OPTIONS.
- 3 Koristite meni OPTIONS za prebacivanje zvuka između dve slike.

Reprodukacija fotografija/ muzike/video zapisa putem USB-a

Na ovom TV-u možete uživati u reprodukciji datoteka fotografija/muzike/video zapisa memorisanim u Sony digitalne fotoaparate ili kamkordere putem USB kabla ili USB uređaja za memorisanje.

- 1 Pritisnite **HOME** i odaberite navedene USB uređaje u kategoriji "Photo", "Music" ili "Video".
- 2 Odaberite datoteke ili foldere za reprodukciju iz liste za odabrani USB uređaj.

Automatski početak reprodukcije fotografija

Reprodukacija fotografija započinje automatski kad spojite USB memorijski uređaj nakon uključenja TV-a, i u "USB Auto Start" je automatski odabранo "Slideshow" ili "Thumbnail View" (str. 39).



- Kad na TV spojite USB kablom Sony digitalni fotoaparat, postavke USB povezivanja na fotoaparatu potrebitno je podešiti na "Auto" ili "Mass Storage".
- Video datoteke su smeštene u sledeću strukturu foldera (hijerarhijski položaj):
/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/
00000.MTS
/MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4
- Napravite sigurnosne kopije medijskih datoteka memorisanih na USB opremu kako ih ne biste izgubili. Sony se ne smatra odgovornim za gubitak ili oštećenje podataka memorisanih na USB opremu.
- BRAVIA TV podržava DivX®.
- Proverite sledeću web stranicu za najnovije podatke o kompatibilnim USB uređajima.
<http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/>
- USB Photo Viewer podržava FAT12, FAT16 i FAT32 sisteme datoteka.
- Moguća je USB reprodukcija sledećih formata fotodatoteka:
 - JPEG (datoteke JPEG formata sa ekstenzijom ".jpg" uskladene sa DCF ili Exif standardom)
 - RAW (datoteke ARW/ARW 2.0 formata sa ekstenzijom ".arw.") (samo pregledavanje)
- USB reprodukcija je podržana za sledeće formate audio datoteka:
 - MP3 (datoteke sa ekstenzijom ".mp3" koje nemaju zaštitu)

- USB reprodukcija je podržana za sledeći format video datoteka:
 - AVCHD (datoteke sa ekstenzijom ".mts" ili ".m2ts")
 - MP4 (AVC) (datoteke sa ekstenzijom ".mp4")
 - MPEG1 (datoteke sa ekstenzijom ".mpg")

Za prikaz fotografije — Picture Frame

Funkcija omogućuje prikaz fotografija na ekranu određeno vreme. Nakon isteka podešenog vremena, TV prijemnik se automatski isključuje u pripravno stanje.

- 1 Odaberite fotografiju.
- 2 Pritisnite **OPTIONS** dok je prikazana odabrana fotografija, zatim pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir "File Options" te pritisnite \oplus .
- 3 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir "Picture Frame Image" i pritisnite \oplus .
- 4 Pritisnite **HOME**, pritisnite \leftarrow/\rightarrow za odabir "Photo" i zatim odaberite "Picture Frame" te pritisnite \oplus .

TV se prebaci u Picture Frame mod i na ekranu je prikazana odabrana fotografija.

Za podešavanje dužine prikaza fotografije

Pritisnite **OPTIONS**, zatim odaberite "Duration" te pritisnite \oplus . Zatim odaberite trajanje prikaza i pritisnite \oplus .

Na ekranu se prikaže brojač.

- 
- Ako se odabere fotografija iz USB uređaja, on mora ostati spojen na TV.
 - Ako se aktivira "Sleep Timer", TV se automatski isključuje u pripravno stanje.

Za prikaz geografske karte

Ako spojite digitalni fotoaparat sa funkcijom GPS, možete prikazati fotografiju sa geografskom kartom lokacije na kojoj je fotografija snimljena. Za korištenje te funkcije, TV treba biti spojen na Internet kako bi preuzeo geografsku kartu.

- 1 Odaberite fotografiju pomoću "XMB"-a.
- 2 Pritisnite \uparrow/\downarrow za zumiranje/odzumiranje na geografskoj karti.
- 3 Pritisnite više puta tipku u boji smeštenu dalje levo kako biste promenili položaj prikaza geografske karte.



- Ako TV nije spojen na Internet ili je Internet stranica sa geografskom kartom prestala sa radom, moguće je samo prikaz geografske karte u velikoj razmeri na kojem se ne može izvoditi zumiranje/odzumiranje.
- Položaj prikazan na karti može se razlikovati zavisno od uređaja kojim je fotografija snimljena.
- Internet geografsku kartu omogućuje treća strana. Iz tog razloga, stranica sa geografske karte može se promeniti ili ukinuti bez prethodne najave.

Upotreba funkcije BRAVIA Sync sa Control for HDMI

Funkcijom "Control for HDMI" vam BRAVIA Sync omogućuje komunikaciju sa spojenom opremom koja podržava BRAVIA Sync, koristeći HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Primena sledećih podešenja i save-ta pomoći će vam da objedinite upravljanje spojenoj opremom.

1 Pritisnite **HOME**.

2 Pritisnite \triangle/∇ za odabir "Settings".

3 Pritisnite \triangle/∇ za odabir "External Inputs" i pritisnite \odot .


4 Pritisnite \triangle/∇ za odabir "Control for HDMI" u "HDMI Set-up" i zatim odaberite "On".



- Funkcija Control for HDMI (BRAVIA Sync) je raspoloživa samo kod spajanja Sony uređaja koji imaju funkciju BRAVIA Sync ili su kompatibilni sa "Control for HDMI".
- Postavke za "Control for HDMI" trebaju biti podešene na TV prijemniku i na spojenoj opremi. Detaljnije informacije o podešavanju potražite u uputstvu za upotrebu spojene opreme.
- Kad je spojena određena Sonyjeva oprema koja podržava "Control for HDMI" (BRAVIA Sync), na toj opremi se automatski aktivira BRAVIA Sync.

Upravljanje opremom koja podržava BRAVIA Sync

Oprema koja podržava BRAVIA Sync navedena je kao novi ulazni izvor pod "External Inputs" u meniju Home (str. 37). Za upravljanje tom opremom pomoću daljinskog upravljača, pritisnite **SYNC MENU** i odaberite željenu opremu u "HDMI Device Selection".



BD/DVD Player

- Automatsko uključivanje opreme koja podržava BRAVIA Sync i prebacivanje ulaza na tu opremu kad je odaberete u meniju Home ili Sync.
- Automatsko uključivanje TV prijemnika i promena ulaza na spojenu komponentnu kad se pokrene reprodukcija na komponenti.
- Automatsko isključivanje priključene opreme kad isključite TV prijemnik u pripravno stanje.

AV Amplifier

- Automatsko uključivanje AV pojačala i prebacivanje izlaza zvuka iz TV zvučnika na audio sistem pri uključivanju TV-a. Ta funkcija je raspoloživa samo ako ste prethodno koristili AV pojačalo za izlaz TV zvuka.
- Automatsko prebacivanje izlaza zvuka na AV pojačalo pomoću uključivanja AV pojačala pri uključivanju TV-a.
- Automatsko isključivanje AV pojačala kad isključite TV prijemnik u pripravno stanje.
- Podešavanje glasnoće ($\triangle +/-$) i isključivanje zvuka (⊗) spojenog AV pojačala pomoću daljinskog upravljača TV-a.
- Ako želite da priključite digitalni audio sistem koji podržava tehnologiju Audio Return Channel (ARC), spojite ga HDMI kablom na HDMI IN 1. Ako želite da priključite sistem koji ne podržava funkciju "Control for HDMI" ili Audio Return Channel, potrebno je takođe dodatno audio povezivanje putem priključnice DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

Video Camera

- Automatsko uključivanje TV prijemnika i promena ulaza na spojenu video kameru kad se spojena video kamera uključi.
- Automatsko isključivanje priključene video kamere kad isključite TV prijemnik u pripravno stanje.

Upotreba funkcija kućne mreže

Ovaj TV omogućuje uživanje u sadržajima memorisanim u DLNA-kompatibilnim uređajima u kućnoj mreži.

Uredaji koji smeštaju i pružaju sadržaje, poput fotografija i audio/video datoteka, nazivaju se "server". TV prima datoteke fotografija/muzike/video zapisa sa servera putem mreže, i možete uživati u njima na TV-u čak i u drugim prostorijama.

Za funkcionisanje u kućnoj mreži potrebno je koristiti DLNA-kompatibilan uređaj (VAIO, Cyber-shot, itd.) kao server.


Povežite komponente kablovima (pogledajte "Spajanje na mrežu") ili bežično (pogledajte "Wireless LAN Ready" na str. 33).

Takođe, kad spojite svoj TV na Internet, možete uživati u prikazu fotografije koja pokazuje svoju lokaciju na geografskoj karti (str. 30) ili možete prikazivati Internet video (str. 34).




- Za pristup Internetu trebaćete da sklopite ugovor sa Internet operatorom.

Spajanje na mrežu



Wireless LAN Ready

Wireless LAN Ready omogućuje lak pristup Internetu i kućnoj mreži pomoću USB adaptera za bežični LAN UWA-BR100 (od januara 2010.). Ako umetnete USB adapter za bežični LAN u USB priključnicu TV-a, možete jednostavno kreirati bežičnu mrežu.



- Pre podešavanja funkcije bežičnog LAN-a na TV-u, podesite ruter za bežični LAN.
- USB adapter za bežični LAN je priložen ili je raspoloživ kao dodatni pribor, zavisno od modela vašeg TV-a. U nekim regijama/državama, USB adapter za bežični LAN možda neće biti raspoloživ.

Spajanje na bežični LAN

Pomoću funkcije Wireless LAN Ready možete spojiti TV na svoj bežični LAN. Postupak podešavanja razlikuje se zavisno od vrste bežičnog LAN-a i rutera za bežični LAN. Pre podešavanja bežičnog LAN-a proverite svoje LAN okruženje na sledeći način.

1 Siguran bežični LAN?

DA: Predite na 2.

NE: Konfigurišite u nastavku "Network Set-up" i "Nezaštićena mreža sa bilo kojom vrstom rutera za bežični LAN".

2 Da li koristite ruter za bežični LAN koji podržava Wi-Fi Protected Setup (WPS)?

DA: Konfigurišite u nastavku "Network Set-up" i "Zaštićena mreža sa WPS-om (Wi-Fi Protected Setup)".

NE: Konfigurišite u nastavku "Network Set-up" i "Zaštićena mreža bez WPS-a (Wi-Fi Protected Setup)".

Network Set-up

Početni ekran menija "Network Set-up" omogućuje vam odabir postupka podešavanja prema mrežnom okruženju.

"View Network Status": Odaberite za proveru stanja mreže.

"Wired Set-up": Koristite za spajanje na žičanu mrežu.

"Wireless Set-up": Koristite za spajanje na bežičnu mrežu.

Zaštićena mreža sa WPS-om (Wi-Fi Protected Setup)

WPS standard omogućuje jednostavnu aktivaciju zaštite bežične kućne mreže pritiskom tipke WPS na ruteru za bežični LAN. Pre podešavanja bežičnog LAN-a proverite položaj tipke WPS na ruteru i proverite kako je koristiti.

- 1 Odaberite "Wireless Set-up" na početnom ekranu menija "Network Set-up".
- 2 Odaberite "WPS (Push Button)" za zaštitu upotrebom tipke ili "WPS (PIN)" za upotrebu PIN-a.
- 3 Sledite uputstvo koje se prikazuje na ekranu za podešavanje.



- Za spajanje na bežični LAN sa WPS-om, vaš ruter za bežični LAN treba da podrži WPS standard.

Zaštićena mreža bez WPS-a (Wi-Fi Protected Setup)

Za podešavanje bežičnog LAN-a trebaće vam SSID (naziv bežične mreže) i sigurnosna šifra (WEP ili WPA šifra). Ako ih ne znate, pogledajte uputstvo za upotrebu svog rutera.

- 1 Odaberite "Wireless Set-up" na početnom ekranu menija "Network Set-up".
- 2 Odaberite "Scan" i zatim odaberite mrežu sa liste detektovanih bežičnih mreža.
- 3 Sledite uputstvo koje se prikazuje na ekranu za podešavanje.

Nezaštićena mreža sa bilo kojom vrstom ruter-a za bežični LAN

Za podešavanje bežičnog LAN-a trebaće vam SSID (naziv bežične mreže). Sigurnosna šifra (WEP ili WPA šifra) neće vam trebati jer u tom postupku ne trebate odabratи način zaštite.

- 1** Odaberite "Wireless Set-up" na početnom ekranu menija "Network Set-up".
- 2** Odaberite "Scan" i zatim odaberite mrežu sa liste detektovanih bežičnih mreža.
- 3** Sledite uputstvo koje se prikazuje na ekranu za podešavanje.

Primena funkcije BRAVIA Internet Video

BRAVIA Internet Video služi za pristup Internet sadržajima, pružajući raznolike zabavne sadržaje na zahtev direktno na vašem TV-u. Ako se spojite na širokopojasni Internet, moći ćete uživati u video sadržajima, uključujući video zapise i animacije.



- Spojite svoj TV na širokopojasni Internet i izvedite početno podešavanje te "Network Set-up" (str. 48).

Za korištenje funkcije Internet Video

Možete pretraživati video sadržaje unapred ili unazad. (Ta funkcija je raspoloživa zavisno od usluga za pružanje Internet sadržaja.)

- 1** Pritisnite **INTERNET VIDEO**.
- 2** Pritisnite $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ za odabir ikone video zapisa koji želite prikazati i pritisnite \odot .

Za povratak na normalan TV način

Pritisnite **RETURN**.



- Interfejs Internet sadržaja zavisi od pružaoca usluge za te Internet sadržaje.
- Usluge blokiraju video sadržaj prema podešenju za "Parental Lock" na TV-u. Neki pružaoци Internet video sadržaja ne podržavaju tu funkciju.
- Za ažuriranje usluga BRAVIA Internet Video sadržaja, odaberite "Settings" u meniju Home i zatim odaberite "Refresh Internet Content" u "Network" (str. 48).

Uživanje u fotografijama/ muzici/video zapisima putem mreže

Uživajte u raznim sadržajima, na primer u fotografijama/muzici/video zapisima memorisanim na medijskom serveru sa DLNA sertifikatom u vašoj kućnoj mreži. Zahvaljujući kućnoj mreži, moći ćete uživati u sadržajima sa Interneta i/ili mreže na TV-u čak i u drugim prostorijama. Za funkcionisanje u kućnoj mreži potrebno je koristiti DLNA-kompatibilan uređaj (npr. VAIO) kao server.

- 1** Pritisnite **HOME**.
- 2** Pritisnite \leftarrow/\rightarrow za odabir navedenih medijskih servera u kategoriji "Photo", "Music" ili "Video".
- 3** Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir datoteka ili foldera za reprodukciju iz liste za odabrani medijski server.



- Datoteke iz mrežnog uređaja trebaju biti kompatibilne sa sledećim formatima datoteka.
 - Fotografije: JPEG format
 - Muzika: MP3 format ili Linear PCM format
 - Video: Sledеći formati datoteka memorisani na server: AVCHD ili MPEG2 format (u nekim slučajevima ne može da se reprodukuje)

Uživanje u fotografijama, muzici i video zapisima na TV-u pomoću upravljanja drugim uređajem

– Renderer

Možete da reprodukujete datoteke fotografija, muzike i video sadržaja memorisanih u drugim mrežnim uređajima (digitalni fotoaparat, mobilni telefon, itd.) na TV-u rukujući direktno željenim uređajem. Mrežni uređaj treba takođe da podrži renderovanje.

- 1** Pritisnite **HOME**.
- 2** Pritisnite \leftarrow/\rightarrow za odabir "Settings".
- 3** Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir "Network" i zatim podesite "Renderer Function", "Renderer Access Control" i "Renderer Set-up" u "Renderer" ako je potrebno (str. 48).
- 4** Reprodukcija medijskih datoteka upotrebom mrežnih uređaja.

Provera mrežne povezanosti

Unesite odgovarajuće alfanumeričke vrednosti za vaš ruter ako je potrebno. Broj stavki koje treba podesiti (npr. IP Address, Subnet Mask, DHCP) može varirati, zavisno od davaoca Internet usluga (Internet provider) ili rutera. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili od vašeg davaoca Internet usluga ili koje je isporučeno uz ruter.

- 1** Pritisnite **HOME**.
- 2** Pritisnite \leftarrow/\rightarrow za odabir "Settings".
- 3** Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir "Network", te pritisnite \oplus .
- 4** Odaberite "Network Set-up" i zatim pritisnite \oplus .
- 5** Odaberite "Auto" za automatsko podešavanje IP adrese i proxy servera, ili "Custom" kako biste ih podesili ručno. Sledite uputstvo koje se prikazuje na ekranu za podešavanje.

Početni ekran menija omogućuje vam odabir postupka podešavanja prema mrežnom okruženju.

"View Network Status": Odaberite za proveru stanja mreže.

"Wired Set-up": Koristite za spajanje na žičanu mrežu.

"Wireless Set-up": Koristite za spajanje na bežičnu mrežu.

Podešavanje prikaza servera

Možete odabratи server iz kućne mreže koji će se prikazati u meniju Home. Meni Home može automatski prikazati do 10 servera.

- 1** Pritisnite **HOME**.
- 2** Pritisnite \leftarrow/\rightarrow za odabir "Settings".
- 3** Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir "Network", te pritisnite \oplus .
- 4** Odaberite "Server Display Settings", zatim pritisnite \oplus .
- 5** Odaberite server koji će se prikazati u meniju Home te podešite postavke.

Ako ne možete da se spojite na kućnu mrežu

TV detektuje da li je server pravilno prepoznat kad ga ne možete spojiti na kućnu mrežu. Ako dijagnostički rezultati pokazuju grešku, potražite moguće uzroke te proverite mrežna povezivanja i podešenja.

- 1** Pritisnite **HOME**.
- 2** Pritisnite \leftarrow/\rightarrow za odabir "Settings".
- 3** Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir "Network", te pritisnite \oplus .
- 4** Odaberite "Server Diagnostics", zatim pritisnite \oplus .


Započinje dijagnostika servera. Kad se dijagnostikovanje servera završi, prikaže se lista dijagnostičkih rezultata.

Upotreba funkcija menija

Kretanje kroz Home meni TV-a (XMB™)

Meni Home/XMB™ (XrossMediaBar) na TV-u pruža brzi pristup popisima programa, ulaznim izvorima, menijima postavki TV-a i sl.

- 1 Pritisnite **HOME** za prikaz menija XMB™.



- 2 Pritisnite \leftarrow/\rightarrow za odabir kategorije.

Ikona kategorije medija	Opis
Settings	Sadrži sve potrebne konfiguracije za prilagođavanje postavki TV-a. (str. 38).
Photo	Možete uživati u fotografijama sa USB uređaja ili putem mreže, uključujući i Internet sadržaje. (str. 29, 35).
Music	Možete uživati u muzici sa USB uređaja ili putem mreže, uključujući i Internet sadržaje. (str. 29, 35).
Video	Možete uživati u video zapisima sa USB uređaja ili putem mreže, uključujući i Internet sadržaje. (str. 29, 35).
Digital	Možete odabrati digitalni kanal i digitalni elektronski programski vodič (EPG) (str. 19).
Analogue	Možete odabrati analogni kanal.
External Inputs	Možete odabrati opremu spojenu na TV.
Network	Možete uživati u funkciji "Internet Video" (str. 34).

- 3 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir stavke, zatim pritisnite \oplus .

- 4 Sledite uputstvo na ekranu.

- 5 Pritisnite **HOME** za izlaz.



- Opcije koje možete da podesite mogu se razlikovati zavisno od okolnosti.
- Nedostupne opcije su zasenčene u meniju ili nisu prikazane.

Meni postavki TV-a



Product Support

i-Manual	Prikaz uputstva za korištenje na ekranu. • Neke funkcije mogu započeti direktno iz i-Manuala. Pritisnite ⊕ za pokretanje funkcije kad se na dnu ekrana prikazuje "Use this function".
System Update	Omogućuje TV prijemniku automatsko primanje nadogradnje softvera pomoću postojeće antene/kablovskog sistema/Interneta (ako je priključen). Savetujemo vam da tu opciju podešite na "On" kako biste uvek imali najnoviju verziju softvera. • Softver se ažurira kad je TV prijemnik u pripravnom stanju. • TV-u će možda trebati nekoliko minuta da se uključi ako izvodi ažuriranje.
System Information	Prikazuje proizvođača, naziv marke, broj modela, serijski broj, verziju softvera i jačinu signala. Jačina signala je za kanal koji trenutno gledate. Dok se jačina signala menja, indikator nivoa na ekranu se povećava ili smanjuje. • Prikaz jačine signala nije raspoloživ za analogne kanale i spoljne ulaze.



System Settings

Scene Select	Optimizovanje kvaliteta slike i zvuka odabirom sledećih opcija. • Kad podešite "Theatre Mode" na "On", "Scene Select" se automatski prebacuje na "Cinema".
Cinema	Optimizovanje slike i zvuka kako bi se dobio bioskopski ugodaj.
Sports	Postizanje realističnih slika i zvuka poput onih na stadionu.
Photo	Verno reproducuje teksturu i boje štampane fotografije. • Opcija "Photo" je raspoloživa samo kad je ulazni signal 1080i/p.
Music	Omogućuje uživanje u dinamičnom i čistom zvuku kao na koncertu.
Game	Omogućuje maksimalno uživanje u igrama, uz vrhunski kvalitet slike i zvuka.
Graphics	Olakšava dugotrajno gledanje monitora zahvaljujući jasnjem prikazu detalja slike.
General	Opšte optimizovanje gledanja.
Auto	Automatsko optimizovanje kvaliteta slike i zvuka prema ulaznom izvoru.

Eco	Promena postavki za potrošnju energije.	
	Power Saving	Smanjuje potrošnju energije TV-a podešavanjem pozadinskog osvetljenja. Kad odaberete "Picture Off", ostaje samo zvuk.
	Idle TV Standby	Isključuje TV ako kroz podešeno vreme ne aktivirate nijednu novu opciju.
	PC Power Management	Isključuje TV u pripravno stanje ako se ne prima signal iz računara 30 sekundi.
Clock/Timers	Clock Set	
		Podešavanje tačnog vremena. Kad TV primi podatke o tačnom vremenu iz emitovanog signala, vreme ne može da se podesi ručno.
	Time Zone	Odaberite vremensku zonu u kojoj se nalazite.
	Auto DST	Podešavanje letnjeg, odnosno zimskog vremena prema kalendaru.
	On Timer	Uključuje TV iz pripravnog stanja u podešeno vreme i podešava željeni kanal ili ulaz.
	Sleep Timer	Isključuje TV u pripravno stanje po isteku podešenog vremena.  <ul style="list-style-type: none">• Ako isključite TV prijemnik i ponovo ga uključite, "Sleep Timer" se vraća na "Off".
General Set-up	USB Auto Start	Odaberite "Slideshow" ili "Thumbnail View" za automatsko započinjanje reprodukcije fotografija.  <ul style="list-style-type: none">• Isključite TV pre spajanja USB uređaja na njega.
	Home Menu	Odaberite brzinu kurzora ("Fast Scroll", "Slow Scroll" ili "No Auto Repeat") za kretanje kroz opcije menija.
	Cursor Movement	
	Recommendations	Traženje i prikaz programa koje biste možda želeli pod "Recommendations" u "Favourites".
	Quick Start	TV se uključuje brže nego inače ako ga uključujete daljin-skim upravljačem. Moguće je podesiti do tri perioda. Kad podesite "Smart Mode" na "On", TV se uključuje u ono doba dana kad najviše gledate TV program.  <ul style="list-style-type: none">• Ako je podešen "Quick Start", može se povećati potrošnja energije.
	Factory Settings	Resetuje sve postavke na fabričke vrednosti. Po završetku ovog postupka prikazuje se meni za početna podešavanja.
Language	Odabir jezika prikazanih u menijima.	
Radio Display	Prikazuje ekransku pozadinu za radio prijem. Za ekransku pozadinu možete odabrati neki uzorak ili "Photo Slideshow".	
Parental Lock	Podešava ograničenje gledanja prema uzrastu gledaoca ili blokira odredene kanale. Za gledanje bilo kojeg navedenog programa sa podešenim ograničenjem ili blokiranoj kanala, unesite tačan PIN.	
	PIN Code	Unesite svoj PIN kôd kako biste aktivirali "Parental Lock". PIN kôd možete takođe da promenite.  <ul style="list-style-type: none">• PIN kôd 9999 se može uvek upotrebljavati.
DivX(R) VOD	Odaberite "DivX(R) VOD Registration Code" kako biste TV registrovali za reprodukciju DivX sadržaja. Odaberite "DivX(R) VOD Deregistration Code" za brisanje registracije.  <ul style="list-style-type: none">• U "DivX(R) VOD Registration Code" će se prikazati novi registracioni kod nakon brisanja registracije pomoću "DivX(R) VOD Deregistration Code".	

Auto Start-up	Možete pokrenuti početna podešavanja koja se izvode kod prvog spajanja TV-a kako biste ponovo odabrali jezik i zemlju/područje ili podesili sve raspoložive kanale. Čak i ako ste izveli ova podešavanja kod prvog spajanja TV-a, možda ćete ih trebati promeniti nakon preseljenja ili kako biste pronašli nove kanale koji su počeli da se emituju.
----------------------	---



Display

Picture	Target Inputs	Odaberite "Current" za prilagođavanje podešenja slike za tekući ulaz. Odaberite "Common" za primenu zajedničkih podešenja slike na sve ulaze.
	Picture Mode	Podešava način prikaza slike. Raspoložive opcije razlikuju se zavisno od podešenja za "Scene Select".
	Vivid	Poboljšava kontrast i oštrinu slike.
	Standard	Za standardnu sliku. Preporučuje se za osnovnu kućnu upotrebu.
	Custom	Omogućuje vam memorisanje željenih podešenja.
	Cinema	Za sadržaje zasnovane na filmu. Prikladno za gledanje u okruženju poput bioskopske dvorane.
	Sports	Optimizuje kvalitet slike za gledanje sportskih programa.
	Game-Standard	Za standardnu sliku prikladnu za igre.
	Game-Original	Podešava sliku za igre prema vašoj želji.
	Graphics	Optimizuje kvalitet slike za gledanje grafike.
	Photo-Vivid	Poboljšava kontrast, oštrinu i boje fotografija.
	Photo-Standard	Za standardno gledanje fotografija.
	Photo-Original	Poboljšava vizualnu toplotu fotografija.
	Photo-Custom	Podešava detaljne postavke za gledanje fotografija i memoriše željene postavke.
	Reset	Resetuje na fabrička podešenja sve "Picture" postavke osim "Target Inputs", "Picture Mode" i "Advanced Settings".
	Backlight	Podešava svetlinu pozadinske rasvete.
	Contrast	Povećava ili smanjuje kontrast slike.
	Brightness	Povećava ili smanjuje svetlinu slike.
	Colour	Povećava ili smanjuje zasićenost boja na slici.
	Hue	Povećava ili smanjuje količinu zelenih i crvenih tonova.
		• Opcija "Hue" je raspoloživa zavisno od sistema boje.
	Colour Temperature	Podešava belinu slike.
	Cool	Belim tonovima dodaje plavu nijansu.
	Neutral	Belim tonovima dodaje neutralnu nijansu.
	Warm 1/Warm 2	Belim tonovima dodaje crvenu nijansu. "Warm 2" dodaje više crvene od "Warm 1".

Sharpness	Povećava ili smanjuje oštrinu slike.
Noise Reduction	Smanjuje nivo šuma na slici ("snežna" slika).
	 <ul style="list-style-type: none">Opcija "Noise Reduction" je raspoloživa kad je "Intelligent Picture" podešen na "Off".
MPEG Noise Reduction	Smanjuje šum MPEG-komprimovane video slike.
Film Mode	Omogućuje poboljšavanje pokreta slike pri reprodukciji video zapisa sa DVD-a ili videorekorda, smanjujući zamućenje slike i zrnatost.
Auto	Pruža originalan sadržaj zasnovan na filmu bez promene.
Off	 <ul style="list-style-type: none">Ako slika sadrži nepravilne signale ili previše šuma, "Film Mode" će se automatski isključiti čak i ako ste odabrali "Auto".
Advanced Settings	Omogućuje precizno podešavanje "Picture" postavki. Ova podešenja mogu se odabrati ako je opcija "Picture Mode" podešena na "Vivid" (ili "Photo-Vivid").
Reset	Resetuje sve napredne postavke na fabričke vrednosti.
Black Corrector	Naglašava tamna područja slike radi snažnijeg kontrasta.
Adv. Contrast Enhancer	Podešava "Backlight" i "Contrast" u skladu sa svetlinom ekrana. Postavka je prikladna kod tamnijih slika i scena.
Gamma	Podešava balans između svetlih i tamnih područja slike.
Auto Light Limiter	Smanjuje svetlinu, na primer kod scena gde je ceo kadar beo.
Clear White	Naglašava belu boju.
Live Colour	Daje veću živost bojama.
White Balance	Poboljšava temperaturu svake boje.
Ambient Sensor	Automatski optimizuje postavke slike prema osvetljenju sobe. Senzor očitava nivo ambijentalnog svetla i podešava u skladu sa njim svetlinu i temperaturu boje. Pomoću te funkcije možete da postignete najbolji kvalitet slike u uslovima osvetljenja vaše sobe.
Screen (za ulaze osim iz računara)	Target Inputs Odaberite "Current" za prilagodavanje podešenja slike za tekući ulaz. Odaberite "Common" za primenu zajedničkih podešenja slike na sve ulaze.
	Screen Format Pogledajte "Ručno prilagodovanje formata slike" (str. 18).
	Auto Format Automatski menja format ekrana ("Screen Format") prema ulaznom signalu. Ako želite da koristite postavku koju ste podešili u "Screen Format", odaberite "Off".

4:3 Default	Odabire standardni format ekrana za upotrebu sa emitovanom 4:3 slikom.
Smart	Prikaz klasične slike formata 4:3 uz oponašanje efekta širokog ekrana.
4:3	Prikaz konvencionalne slike formata 4:3 u pravilnim proporcijama.
Off	Koristi postavku koju ste podešili u "Screen Format".
Auto Display Area	Automatski odabire najprikladnije područje prikaza slike.
Display Area	Podešava područje prikaza slike.
Full Pixel	Prikazuje sliku u njenoj izvornoj veličini kad su delovi slike odsečeni.
+1	Prikaz slike u originalnoj veličini.
Normal	Prikaz slike u preporučenoj veličini.
-1	Povećava sliku tako da ivice budu izvan vidljivog područja prikaza.
Screen Position	Podešava vertikalni i horizontalni položaj slike.
Vertical Size	Podešava vertikalnu veličinu slike.
(za ulaz iz računara)	
Auto Adjustment	Automatski podešava položaj prikaza i fazu slike u PC modu.  • "Auto Adjustment" možda neće funkcionisati kod određenih ulaznih signala. U tom slučaju, ručno podešite "Phase", "Pitch", "Horizontal Shift" i "Vertical Shift".
Reset	Resetuje sve postavke ekrana računara na fabričke vrednosti.
Phase	Podešava fazu ako ekran igra.
Pitch	Podešava nagib ako se pojave neželjene vertikalne linije.
Horizontal Shift	Podešava horizontalni položaj slike.
Vertical Shift	Podešava vertikalni položaj slike.
Screen Format	Podešava "Screen Format" za prikaz slike iz računara.
	Normal Prikaz slike u njenoj originalnoj veličini.
	Full 1 Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza, uz zadržavanje izvornih proporcija.
	Full 2 Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza.
Video Input Settings	
Colour System	Odaberite sistem boje u skladu sa ulaznim signalom iz ulaznog izvora.



Sound

Sound	Target Inputs	Odaberite "Current" za prilagođavanje podešenja slike za tekući ulaz. Odaberite "Common" za primenu zajedničkih podešenja slike na sve ulaze.
Sound Mode	Podešava način reprodukcije zvuka. "Sound Mode" sadrži najprikladnije opcije za video zapise i fotografije. Raspoložive opcije razlikuju se zavisno od podešenja za "Scene Select".	
Dynamic	Naglašava visoke tonove i basove kako bi zvuk bio jasniji.	
Standard	Pruža prirodni zvuk.	
Clear Voice	Povećava jasnoću glasa utišavanjem pozadinskog zvuka.	
Reset	Resetuje na fabrička podešenja sve "Sound" postavke osim "Target Inputs" i "Sound Mode".	
Treble	Podešava visoke tonove.	
Bass	Podešava basove.	
Balance	Podešava balans između levog i desnog kanala zvučnika.	
Surround	Omogućuje odabir prikladnih surround efekata prema vrsti TV programa (film, sport, muzika, itd.) ili video igre. Raspoložive opcije razlikuju se zavisno od podešenja za "Scene Select".	
S-FORCE Front Surround	Virtuelno reprodukuje realističan zvuk.	
Sports	Pruža surround efekat koji ostavlja utisak da gledate sportsko nadmetanje uživo.	
Music	Pruža surround efekat koji ostavlja utisak da se nalazite u koncertnoj dvorani.	
Cinema	Pruža surround efekat nalik na vrhunske audio sisteme, kakvi se nalaze u bioskoškim dvoranama.	
Game	Za doživljaj virtuelnog sveta igara.	
Off	Isključuje "Surround".	
Sound Enhancer	Reprodukuje jasan zvuk upotpunjajući zvukove visoke frekvencije.	
Auto Volume	Održava konstantan nivo glasnoće tokom svih programa i reklama (reklame su ponekad glasnije od ostatka programa).	
Volume Offset	Podešava nivo glasnoće tekućeg ulaza u odnosu na ostale ulaze kad je opcija "Target Inputs" podešena na "Current".	



- Pre odabira opcije "Surround" podešite opcije u "Scene Select" prema željenoj vrsti programa kako biste dobili surround efekte.

Dual Sound	Odabire zvuk iz zvučnika za stereo ili dvojezično emitovanje.	
	Stereo/Mono	Za stereo emisije.
	A/B/Mono	Za dvojezične emisije, odaberite "A" za zvučni kanal 1, "B" za zvučni kanal 2 ili "Mono" za mono kanal, ako postoji.
	<ul style="list-style-type: none"> • Za drugu opremu spojenu na TV prijemnik, podesite "Dual Sound" na "Stereo", "A" ili "B". 	
Speakers	TV Speakers	Uključuje i reprodukuje zvuk TV programa iz ugrađenih zvučnika.
	Audio System	Isključuje zvučnike TV-a te se zvuk TV programa reprodukuje na spoljnjoj audio opremi spojenoj na izlazne audio priključnice TV-a.
	<ul style="list-style-type: none"> • Za korištenje višekanalnog zvuka odaberite spoljni audio sistem i spojite optički izlaz za opremu koja podržava Dolby Digital ili DTS. • "Audio System" se treba odabrati za slušanje 5.1-kanalnog zvuka. • Reprodukcija zvuka BD-Videa do (i uključujući) 6,1 višekanalne izvore (poput Dolby Digital EX6.1 ili DTS ES6.1) će se odvijati u 5,1 kanala sa izlaza DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL). 	
Headphone Settings	Headphone Speaker Link	Uključuje/isključuje ugrađene zvučnike TV-a kad spojite slušalice na TV.
Audio Out	Fixed	Audio izlaz TV prijemnika je fiksan. Za podešavanje glasnoće (i ostalih postavki), upotrebljavajte kontrolu na audio prijemniku.
	Variable	Kad koristite spoljni audio sistem, glasnoćom izlaznog audio signala može se upravljati pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika.
Key Tone	Odaberite "On" za reprodukciju zvukova dok daljinski upravljač koristite za navigaciju.	
Optical Out	Za audio signale iz priključnice DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) . Odaberite "Auto" za opremu koja podržava Dolby Digital, ili "PCM" za opremu koja ne podržava Dolby Digital.	
	<ul style="list-style-type: none"> • DTS je dostupan samo za reprodukciju diskova koji podržavaju DTS. 	



Analogue Set-up

Programme List Display	Odaberite "Off" za isključivanje liste analognih kanala iz XMB (XrossMediaBar).
1 Digit Direct	Odaberite "On" za menjanje analognih kanala jednom programskom tipkom (0 – 9) na daljinskom upravljaču.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne možete odabrati brojeve kanala 10 i veće pritiskom dveju tipki na daljinskom upravljaču.
Auto Tuning	Automatski podešava sve raspoložive kanale i memoriše njihova podešenja u TV. Možete pokrenuti "Auto Tuning" nakon preseljenja, promene pružaoca usluga, ili kako biste potražili nove dostupne kanale.
Programme Sorting	Menjanje redosleda memorisanja analognih kanala u TV prijemniku.

Programme Labels	Dodeljivanje željenog naziva odabranom kanalu.
	<p>1 Pritisnite Δ/∇ za odabir kanala koji želite imenovati, a zatim pritisnite \odot.</p> <p>2 Pritisnite Δ/∇ za odabir željenog slova ili cifre ("_" za razmak) te zatim pritisnite \Rightarrow.</p> <p>Ako unesete pogrešan znak Pritisnite \Leftarrow/\rightarrow za odabir pogrešnog znaka. Zatim pritisnite Δ/∇ za odabir tačnog znaka.</p> <p>3 Ponavljajte korak 2 dok ne završite unos imena.</p> <p>4 Pritisnite \oplus za izlazak iz postupka imenovanja programa.</p>
Intelligent Picture	<p>On with Indicator Automatski smanjuje šum slike. Kod promene kanala ili prelaska sa spoljnog uređaja na TV program prikazuje se skala nivoa signala.</p> <p>On Automatski smanjuje šum slike.</p> <p>Off Isključuje funkciju "Intelligent Picture".</p>
Manual Programme Preset	Za memorisanje kanala, tipkom PROG +/- odaberite broj kanala.  <ul style="list-style-type: none"> • Ne može se odabrati broj kanala koji je označen za "Skip" (str. 45).
	<p>Programme Odabir broja kanala za ručno podešavanje.</p> <p>System Odabir sistema emitovanja.</p> <p>Channel Odaberite "S" za kablovske kanale ili "C" za zemaljske kanale.</p> <p>AFT Omogućuje precizno ručno podešavanje odabranog kanala kad mislite da biste malim podešavanjem mogli poboljšati kvalitet slike. Kad je odabранo "On", precizno podešavanje se izvodi automatski.</p> <p>Audio Filter Poboljšava zvuk pojedinačnih kanala u slučaju izobličenja kod mono emitovanja. <ul style="list-style-type: none"> • Ne mogu se primati stereo ili dual sound programi ako je odabrana opcija "Low" ili "High". </p> <p>Skip Preskakanje neupotrebljenih analognih kanala kod biranja kanala tipkama PROG +/-. Za odabir kanala za koje ste programirali preskakanje, koristite pripadajuće brojčane tipke.</p> <p>Signal Level Prikazuje nivo signala za tekući program.</p>



Digital Set-up

Subtitle Set-up	Subtitle Setting	Uključuje program sa titlovima (ako je raspoloživo) za osobe oštećenog slуха kad je odabrana opcija "For Hard Of Hearing".
	Primary Preferred Language	Odaberite najprikladniji jezik titla.
	Secondary Preferred Language	Odaberite sekundarni jezik titla.
Audio Set-up	Audio Type	Uključuje program za osobe oštećenog slуха kad je odabrana opcija "For Hard of Hearing".
	Primary Preferred Language	Odaberite najprikladniji jezik. Neki digitalni kanali mogu emitovati nekoliko jezika dijaloga za program.
	Secondary Preferred Language	Odaberite sekundarni jezik.
	Audio Description	Omogućuje audio opis (naracija) vizuelnih informacija, ukoliko TV kanali emituju takve informacije.
	Mixing Level	Podešava kombinacije glavnog zvuka na TV prijemniku i Audio Description opciju.
	Dynamic Range	Kompenzuje razlike nivoa zvuka između kanala (samo za Dolby Digital zvuk).
		• Funkcija možda neće raditi ili se može razlikovati zavisno od programa nezavisno od podešenja za "Dynamic Range".
	MPEG Audio Level	Podešava nivo MPEG zvuka.
Digital Auto Tuning	Automatski podešava sve raspoložive digitalne kanale i memoriše njihova podešenja u TV. Možete pokrenuti "Digital Auto Tuning" nakon preseljenja, promene pružaoca usluga, ili kako biste potražili nove dostupne kanale.	
Auto Tuning Range	Odabir opsega podešavanja za traženje raspoloživih kanala.	
	Normal	Traženje unutar vaše regije/države.
	Full	Traženje nezavisno od regije/države.
Digital Programme Sorting	Uklanjanje neželjenih kanala ili menjanje redosleda digitalnih kanala memorisanih u TV.	
Digital Manual Tuning	Ručno podešavanje digitalnih kanala kad je "Digital Auto Tuning" podešen na "Antenna".	
Digital Auto Service Update	Prepoznavanje i memorisanje novih digitalnih usluga kad postanu dostupne.	
Service Replacement	Automatsko menjanje kanala kad TV stanica promeni prenos programa koji gledate na drugi kanal.	
CA Module Set-up	Omogućuje pristup plaćenim uslugama nakon nabavljanja Conditional Access Module (CAM) modula i kartice. Pogledajte str. 27 za položaj otvora kartice (PCMCIA).	



External Inputs

AV Preset	Dodavanje ikone ili naziva spoljnoj opremi. Odaberite "Auto" za prikaz ikona ili naziva samo kad je oprema spojena, ili "Always" za prikaz nezavisno od statusa povezanosti.
	<ul style="list-style-type: none">• Za SCART povezivanje ne može se podesiti preskakanje.• Za priključak sa računarcem ne može se podesiti ikona i oznaka.
AV2 Output	Podešava signal za izlaz kroz priključnicu /AV2. Ako spojite videorekorder ili neki drugi uređaj za snimanje na priključnicu /AV2, možete snimati izlazni signal sa drugih uređaja spojenih na TV.
TV	Izlaz emitovanog programa.
AV1	Izlaz signala iz opreme spojene na priključnicu /AV1.
AV3	Izlaz signala iz opreme spojene na priključnicu AV3.
Auto	Izlaz programa sa ekrana (raspoloživo samo za TV emisije te SCART ili kompozitni ulaz).
	<ul style="list-style-type: none">• Ta funkcija može imati neka ograničenja zavisno od prikazanog ulaza.
HDMI Set-up	Za komunikaciju sa opremom kompatibilnom sa funkcijom "Control for HDMI".
	<ul style="list-style-type: none">• Postavke za "Control for HDMI" trebate podesiti na spojenom uređaju.
Control for HDMI	Povezuje postupke na TV-u i spojenoj opremi. Za određenu Sonyjevu opremu koja podržava "Control for HDMI", to podešenje se primenjuje automatski na spojenu opremu kad je podešeno "On".
Auto Devices Off	Isključuje spojenu opremu zajedno sa TV prijemnikom.
Auto TV On	Uključenje TV-a pri uključenju spojene opreme ili izvođenju reprodukcije i sl.
HDMI Device List	Prikaz liste spojene "Control for HDMI" kompatibilne opreme.
Device Control Keys	Odaberite funkcije za tipke daljinskog upravljača TV-a kako biste upravljali spojenom opremom.
Normal	Za osnovne postupke, na primer navigacionim tipkama (gore, dole, levo ili desno i sl.).
Tuning Keys	Za osnovne postupke i funkcije tipki, na primer PROG +/- ili 0 - 9 i sl. Korisno pri upravljanju tijunerom ili set-top boxom i sl. uređajem pomoću daljinskog upravljača.
Menu Keys	Za osnovne postupke i upotrebu tipki HOME/OPTIONS. Korisno pri odabiru menija BD uređaja i sl. daljinskim upravljačem.
Tuning and Menu Keys	Za osnovne postupke i upotrebu tipki za kanale te tipki HOME/OPTIONS.
	<ul style="list-style-type: none">• "Control for HDMI" ne možete koristiti ako je rukovanje TV prijemnikom povezano s rukovanjem audio sistema koji je kompatibilan s funkcijom Control for HDMI.



Network

Network Set-up	IP Address Setting	Odaberite "Manual" za ručno podešavanje IP adrese ili "Auto" za automatsko podešavanje.
	IP Address/Subnet Mask/Default Gateway/Primary DNS/Secondary DNS	Trebate da konfigurirate svaku opciju kad je u "IP Address Setting" odabran "Manual".
	MAC Address	Prikazuje MAC adresu, koja je fiksna, globalno jedinstvena identifikaciona oznaka mrežnog uređaja.
	Proxy Server	Ako koristite proxy server, podesite naziv proxy server i broj tačke pristupa.
	Network (SSID)	Odaberite SSID (naziv mreže) za odredišni ruter.
	Security	Odaberite odgovarajuću sigurnosnu šifru.
Refresh Internet Content	Za ponovno spajanje na Internet radi prijema raspoloživih usluga za pružanje Internet sadržaja.	
Server Display Settings	Prikazuje listu spojenih servera. Možete odabrati server koji će se prikazati u meniju Home.	
Server Diagnostics	Dijagnostikuje može li se TV spojiti na svaki server u kućnoj mreži.	
Renderer	Renderer Function	Omogućuje reprodukciju fotografija/muzike/video zapisa na TV-u putem drugih upravljačkih uređaja u mreži, na primer digitalnog fotoaparata ili mobilnog telefona.
	Renderer Access Control	Odaberite "On" za dopuštanje pristupa sa određenog upravljačkog uređaja.
	Renderer Set-up	"Automatic Access Permission" dopušta automatski pristup TV-u kad mu upravljački uređaj pristupa po prvi put. Kad je "Smart Select" podešen na "On", TV može da reaguje na infracrvene signale upućene iz upravljačkih uređaja. U "Renderer Name" možete podesiti naziv TV-a koji se prikazuje na upravljačkom uređaju.



Blu-ray Disc uredaj

Language	Odabir jezika prikazanih u menijima BD uređaja.	
	<ul style="list-style-type: none">Pogledajte "BD/DVD Menu", "Audio" ili "Subtitle" u "BD/DVD Viewing Settings" (str 49), ili "OSD" u "System Settings" (str. 50) za jezik BD/DVD uređaja.	
Network Update	Odaberite za ažuriranje softvera putem mreže. Informacije o vašem TV-u i ažuriranju softvera potražite na: http://support.sony-europe.com/TV	
Screen Settings	Pause Mode	Za podešavanje načina prikaza slike u pauzi.
	Auto	Prikazuje dinamičke pokretne slike bez zamućenja.
	Frame	Prikaz statične slike u visokoj rezoluciji.

Audio Settings (postavke zvuka)	Audio DRC	Auto	Omogućuje reprodukciju pri dinamičkom opsegu određenom na disku (samo BD disk). Ostali diskovi reproducuju se na nivou "Standard".
		Standard	Reprodukcijski standardni nivo kompresije.
		Wide Range	Kompresija se ne primjenjuje. Proizvodi se dinamičan zvuk.
		Down mix	Odabir načina konverzije višekanalnog zvuka na 2-kanalni zvuk.
BD/DVD Viewing Settings (postavke za gledanje DB/DVD diska)	BD/DVD Menu	Surround	Reprodukuje audio signale sa surround efektima kad spojite audio uređaj koji podržava Dolby Surround (Pro Logic).
		Stereo	Emituje audio signal bez efekta surround.
	Audio	Podešava standardni jezik menija za BD/DVD diskove. Kad sa liste jezika odaberete "Select Language Code", unesite kôd odgovarajućeg jezika iz "Lista kodova jezika" na str. 24.	
	Subtitle	Podešava standardni jezik titlova za BD/DVD diskove. Kad sa liste jezika odaberete "Select Language Code", unesite kôd odgovarajućeg jezika iz "Lista kodova jezika" na str. 24.	
	BD Hybrid Disc Playback Layer	Podešava sloj za reprodukciju BD hibridnih diskova (BD/DVD ili BD/CD).	
	BD Internet Connection	Omogućava spajanje na Internet za BD sadržaje.	
	BD Data Storage Options	Odabir lokacije za memorisanje BD podataka.	
Parental Control Settings	Internal memory	Internal memory	Memoriše BD podatke u internu memoriju.
		USB device (rear)	Memoriše BD podatke na USB uređaj spojen na priključnicu EXT sa zadnje strane TV-a.
		• PIN kôd potražite u poglavlju "U slučaju problema" u uputstvu za upotrebu TV-a.	
		• Podešavanje nivoa ograničenja zavisi od regije/države u kojoj se nalazite. • Blokiranje određenih scena ili zamena scena sa drugim zavisi od BD/DVD diska.	
	Parental Control Area Code	Odabir područja za odgovarajuća ograničenja. Pogledajte "Roditeljski nadzor/područni kôd" na str. 25.	
BD Parental Control	Podešava vremensko ograničenje, blokira odredene scene na BD disku ili ih zamjenjuje drugima.		
	DVD Parental Control	Podešava vremensko ograničenje, blokira odredene scene na DVD disku ili ih zamjenjuje drugima.	

Music Settings	Super Audio CD Playback Layer	Podešava sloj za reprodukciju Super Audio CD-a.
	Super Audio CD Playback Channels	Podešava kanal za reprodukciju Super Audio CD-a.
System Settings	OSD	Odabir jezika menija BD uređaja.
	System Information	Prikaz verzije softvera BD uređaja.
Resetting	Resetuje postavke uređaja na fabričke vrednosti.	

Dodatne informacije

Postavljanje pribora (zidni nosač)

Za kupce:


Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporučuje da postavljanje TV-a izvedu Sony serviseri ili ovlašćeni partneri. Nemojte pokušavati da ga postavite sami.

Za Sonyjeve servisere i partnere:

Pobrinite se za sigurnost tokom postavljanja, redovnog održavanja i provere ovog proizvoda.

Ovaj TV može da se montira pomoću zidnog nosača SU-WL500 (opcija).


- Ne postavljajte TV prijemnik u kosi položaj. Dizajniran je samo za rad u vertikalnom položaju. Pre montaže TV-a na zid izvadite disk iz ugrađenog BD uređaja.



- Za pravilnu montažu sa zidnim nosačem pogledajte pripadajuće uputstvo za upotrebu.
- Pogledajte "Odvajanje postolja sa TV prijemnika" (str. 8).




- Stavite TV na postolje kod učvršćivanja montažne kuke.



Postavljanje ovog proizvoda zahteva dovoljnu stručnost, posebno kako bi se ustanovilo da li je zid dovoljno čvrst da izdrži masu TV-a. Postavljanje ovog proizvoda na zid poverite Sonyjevim serviserima ili licenciranim partnerima te obratite dovoljnu pažnju na sigurnost tokom postavljanja. Sony ne preuzima odgovornost za štete ili ozlede uzrokovane nepravilnim rukovanjem ili neodgovarajućom montažom.

Tablica dimenzija za postavljanje TV-a



Položaj sredine ekrana

Jedinica: cm

Naziv modela KDL-	Dimenzijske ekrana		Dimenzijska sredine ekrana	Dužina svakog ugla montaže	
	(A)	(B)		(D)	(E)
			Ugao (0°)		
40EX40B	99,2	59,8	12,2	42,5	16
32EX40B	80	49,7	17,2	42,6	15,7

Vrednosti iz gornje tablice mogu se malo razlikovati, zavisno od načina postavljanja.

UPOZORENJE


Zid na koji će se TV postaviti treba da može podneti masu barem četiri puta veću od ovog TV-a. Masu TV-a potražite u poglavlju "Tehnički podaci" (str. 55).

Dijagram/tablica vijaka i kuka

Naziv modela	Položaj vijka	Položaj kuke
KDL-40EX40B	d, g	b
KDL-32EX40B	e, g	c


Položaj vijka

Kod postavljanja montažne kuke na TV.



Položaj kuke

Kod postavljanja TV-a na bazni nosač.



* Položaj kuke "a" ne može da se koristi za modele iz gornje tablice.

Tehnički podaci

Sistem	
Sistem ekrana	LCD (Liquid Crystal Display) ekran
TV sistem	Analogni: Zavisno od odabrane države/područja: B/G/H, D/K, L, I Digitalni: DVB-T/DVB-C
Sistem boje/video signala	Analogni: PAL, PAL60 (samo video ulaz), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (samo video ulaz) Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Pokrivenost kanala	Analogni: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41 D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69 Digitalni: VHF/UHF
Izlazna snaga zvuka	10 W + 10 W
Ulazne/izlazne priključnice	
Antenski kabl	75-ohmska spoljna priključnica za VHF/UHF
AV1, 2	21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i TV audio/video izlaz.
	COMPONENT IN Podržani formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
	COMPONENT IN Audio ulaz (phono priključnice)
HDMI IN1, 2, 3	Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: Dvokanalni Linear PCM: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24-bitni, Dolby Digital analogni audio ulaz (minipriklučnica) (samo HDMI IN 1)
	AV 3 Video ulaz (phono priključnica)
	AV 3 Audio ulaz (phono priključnice)
	DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) Digitalna optička priključnica (Dvokanalni Linear PCM, Dolby Digital, DTS Digital)
	(VAR/FIX) Audio izlaz (phono priključnice)
	PC IN PC ulaz (Mini D-sub 15-pin) (str. 56) PC audio ulaz (mini priključnica)
	USB priključnica
	Priključnica za slušalice
	CAM (Conditional Access Module) otvor
	10BASE-T/100BASE-TX priključnica (Zavisno od mrežnog okruženja, brzina povezivanja se može razlikovati. 10BASE-T/100BASE-TX brzina i kvalitet komunikacije nisu garantovani za ovaj TV.) * LAN povezivanja koristite kabl kategorije 7 10BASE-T/100BASE-TX (opcija).
EXT	Otvor za spoljnu memoriju (Za spajanje USB memorije) DC izlaz: 5 V 500 mA Max

Naziv modela KDL-	40EX40B	32EX40B
Napajanje i ostalo		
Napajanje	220 V – 240 V AC, 50 Hz	
Veličina ekrana (mereno dijagonalno)	Oko 101,6 cm/40 inča	Oko 80,1 cm/32 inča
Rezolucija ekrana	1920 tačaka (horizontalno) × 1080 linija (vertikalno)	
Potrošnja energije	107 W u "Shop"/"Vivid" modu	72 W 128 W
Potrošnja energije u pripravnom stanju* ¹	0,2 W ili manje (17 W kad je "Quick Start" podešen na "On")	0,2 W ili manje (17 W kad je "Quick Start" podešen na "On")
Prosečna godišnja potrošnja energije* ²	156 kWh	105 kWh
Laser	Type: Poluprovodnički, kontinuirani BD Talasna dužina 400 - 410 nm Snaga: Maks. 20 mW DVD Talasna dužina 650 - 663 nm Snaga: Maks. 7 mW CD Talasna dužina 770 - 800 nm Snaga: Maks. 7 mW	
Dimenzije (približno) (š × v × d)		
sa postoljem	99,2 × 63,6 × 5 28 cm	80 × 53,4 × 5 25 cm
bez postolja	99,2 × 59,8 × 5 11,6 cm	80 × 49,7 × 11,3 cm
Masa (približno)		
sa postoljem	18 kg	13,2 kg
bez postolja	15,1 kg	11,2 kg
Isporučeni pribor	Pogledajte "Provera isporučenog pribora" (str. 5).	
Dodatni pribor	Zidni nosač: SU-WL500	
Radna temperatura	5 °C do 35 °C	

*¹ U navedeno pripravno stanje TV se isključuje nakon završetka potrebnih internih postupaka.

*² 4 sata dnevno i 365 dana godišnje



- Za smanjenje potrošnje energije

- kad smanjite pozadinsko osvetljenje (svetlinu ekrana), smanji se potrošnja energije.
- "Eco" podešenja (npr. "Power Saving", "Idle TV Standby") pomažu vam da smanjite potrošnju energije i tako si smanjite račun za električnu energiju.

Tehnički podaci i dizajn podložni su promeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.

Tablica ulaznih signala računara za  PC i HDMI IN 1, 2, 3

Rezolucija			Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Standard	
Signali	Horizontalno (piksela)	Vertikalno (linija)				
VGA	640	×	480	31,5	60	VGA
SVGA	800	×	600	37,9	60	VESA smernice
XGA	1024	×	768	48,4	60	VESA smernice
WXGA	1280	×	768	47,4	60	VESA
	1280	×	768	47,8	60	VESA
	1360	×	768	47,7	60	VESA
SXGA	1280	×	1024	64	60	VESA
(samo Full HD model)						
HDTV*	1920	×	1080	67,5	60	EIA*
(samo Full HD model)						

* Kad se vremensko podešenje za 1080p primjenjuje na HDMI ulaz, smatraće se vremenskim podešenjem za video signal, a ne za PC signal. To će uticati na podešenja za "Video Input Settings" i "Screen". Za prikaz PC sadržaja podesite "Screen Format" na "Wide" i "Display Area" na "Full Pixel". Kad je aktiviran mod prikaza dve slike, sadržaji sa računara i TV kanal/kompozitni video se prikazuju uporedno na ekranu.



- PC ulaz ovog TV-a ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.
- PC ulaz ovog TV-a ne podržava interlace signale.

U slučaju problema

Proverite da li trepće indikator  (pripravno stanje) crveno.

Kad trepće indikator (pripravno stanje).

Uključena je funkcija automatske dijagnostike.

- 1 Izmerite koliko puta indikator  (pripravno stanje) zatreperi između svakog prekida od dve sekunde.

Na primer, indikator može da zatreperi triput, isključi se na dve sekunde, zatim ponovo zatreperi triput.

- 2 Pritisnite  na TV-u kako biste ga isključili, odspojite mrežni kabl, te obavestite prodavca ili Sony servis o treptanju indikatora (broju treptaja).

Kad indikator (pripravno stanje) ne trepće.

- 1 Proverite opcije navedene u tablici ispod.
- 2 Ako je problem i dalje prisutan, odnesite TV prijemnik u ovlašćeni servis na popravku.

Problem	Objašnjenje/Rešenje
Slika	
Nema informacija sa spojene opreme.	<ul style="list-style-type: none">Pritisnite tipku  za prikaz liste ulaza, zatim odaberite željeni ulaz.Proverite spoj između spoljnog uređaja i TV-a.
Prikazuju se senke ili dvostrukе slike.	<ul style="list-style-type: none">Proverite spajanje antene/kablovskog sistema.Proverite lokaciju i usmerenje antene.
Na ekranu se prikazuje samo šum.	<ul style="list-style-type: none">Proverite da li je antena slomljena ili savijena.Proverite da li je antena na kraju roka trajanja. (3-5 g. normalne upotrebe, 1-2 g. na morskoj obali).
Pri gledanju TV programa prisutne su smetnje slike ili zvuka.	<ul style="list-style-type: none">Podesite "AFT" (Automatic Fine Tuning) kako biste ostvarili bolji prijem (str. 45).
Na ekranu se mestimično pojavljuju crne i/ili svetle tačkice.	<ul style="list-style-type: none">Ekran se sastoji od piksela. Male crne i/ili svetle tačke (pikseli) na ekranu ne predstavljaju kvar.
Slike su izobličene.	<ul style="list-style-type: none">Odaberite drugo podešenje za opciju "Film Mode" (str. 41).
Slika nema boje.	<ul style="list-style-type: none">Odaberite "Reset" u "Picture" (str. 40).
Slika iz opreme spojene na priključnice  COMPONENT IN nije u boji.	<ul style="list-style-type: none">Proverite da li su priključci spojeni u priključnice  COMPONENT IN pravilno i do kraja.
Nema slike iz spojene opreme.	<ul style="list-style-type: none">Uključite spojenu opremu.Proverite priključenje kabla.Pritisnite tipku  za prikaz liste ulaza, zatim odaberite željeni ulaz.Pravilno umetnute memorijsku karticu ili drugi memorijski uređaj kao što je digitalni fotoaparat.Proverite da li je memorijска kartica pravilno formatirana (u opremi poput digitalnog fotoaparata).Postupci nisu garantovani za sve USB uređaje. Takođe, postupci se razlikuju zavisno od funkcija USB uređaja i video zapisa koji se reprodukuju.
Nije moguć odabir spojene opreme u meniju Home.	<ul style="list-style-type: none">Proverite priključenje kabla.Podesite servere koji će se prikazivati u meniju Home (str. 36).

Problem	Objašnjenje/Rešenje
Zvuk	<p>Nema zvuka.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pritisnite tipku ili (isključivanje zvuka). Proverite da li je funkcija "Speakers" podešena na "TV Speakers" (str. 44). Kod upotrebe HDMI ulaza sa Super Audio CD-om ili DVD-Audio, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) možda neće omogućavati signal zvuka. Kad odaberete analogni (RF) kanal te su slike prikazane pravilno, pogledajte "System" u "Manual Programme Preset" (str. 45) i promenite sistem emitovanja.
Kanali	<p>Ne može se odabratи željeni kanal.</p> <ul style="list-style-type: none"> Odaberite između digitalnog i analognog načina te odaberite željeni kanal. <p>Neki kanali su prazni.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kanal je samo za kodirane/preplatne programe. Preplatite se na plaćenu TV uslugu. Kanal služi samo za prenos podataka (bez slike i zvuka). Obratite se davaocu usluge za detalje o prenosu. <p>Ne možete gledati digitalne kanale.</p> <ul style="list-style-type: none"> Obratite se lokalnom davaocu usluga za informacije da li su digitalni programi dostupni kod vas. Nabavite antenu sa većim pojačanjem.
Mrežno povezivanje	
Veza ne može da se ustpostavi.	<p>Proverite povezivanje</p> <ul style="list-style-type: none"> Proverite da li koristite za LAN povezivanje ravan kabl. Proverite da li je kabl spojen čvrsto. Proverite spoj između TV-a i rutera. <p>Proverite podešenja</p> <ul style="list-style-type: none"> Promenite IP adresu DNS provajdera (str. 35). Obratite se pružaocu pristupa Internetu. Navedite IP adresu rutera ako ne znate DNS svog Internet operatora.
Nije pronađen server, nije preuzeta lista i nema reprodukcije.	<ul style="list-style-type: none"> Nakon promene podešenja servera, isključite i uključite TV pritiskom tipke na TV-u. Izvedite "Server Diagnostics" (str. 36). <p>Kad koristite računar kao server</p> <ul style="list-style-type: none"> Proverite da li je računar uključen. Nemojte isključivati računar tokom pristupa. Ako je na računaru instaliran sigurnosni softver, dopustite sva spajanja sa spoljnijim uređajima. Detalje potražite u uputstvu isporučenom sa sigurnosnim softverom. Zaustavite serversku aplikaciju i restartujte je ako server ne radi stabilno. Ako je server i dalje nestabilan, restartujte računar. Isključite nepotrebne aplikacije na računaru; server je možda preopterećen. Smanjite količinu sadržaja; server je možda preopterećen.
Promene na serveru se ne izvode pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> Ponekad se promene ne primenjuju na menije na TV-u čak i ako se sadržaji dodaju i/ili izbrišu na serveru. Vratite jedan nivo unazad i opet pokušajte da otvorite folder ili server.

Problem	Objašnjenje/Rešenje
Ne prikazuju se fotografije, muzika ili video zapisi.	<p>Prethodna provera</p> <ul style="list-style-type: none"> Proverite da li spojeni uređaj podržava DLNA. Postupci nisu garantovani za sve servere. Takođe, postupci se razlikuju zavisno od funkcija servera i trenutnog sadržaja. Uključite spojeni uređaj. <p>Proverite da li se možda odspojio LAN kabl i/ili kabl napajanja servera.</p> <p>Proverite podešenja</p> <ul style="list-style-type: none"> Proverite da li je spojeni uređaj registrovan pod "Server Display Settings" (str. 36). Proverite da li je server pravilno konfigurisan. Proverite da li je odabrani uređaj spojen na mrežu te može li mu se pristupiti. Ako je "IP Address Settings" u "Network Set-up" (str. 48) podešeno na "Auto", TV-u može trebatи неко vreme da prepozna uređaj ako nema DHCP servera. Pri reprodukciji sadržaja sa računara, podesite postavke firewall.
TV nije moguće pronaći sa uređaja koji podržava renderovanje.	<ul style="list-style-type: none"> Proverite da li se možda odspojio LAN kabl i/ili kabl napajanja uređaja. Proverite povezivanja ili podešenja bežičnog LAN-a (str. 33). <p>Proverite podešenja</p> <ul style="list-style-type: none"> Proverite da li je aktiviran "Renderer Function" (str. 48). Proverite da li je spojeni uređaj registrovan pod "Renderer Access Control" (str. 48).
Ne radi veza sa bežičnim LAN-om ili je radio prijem slab.	<ul style="list-style-type: none"> Proverite smeštaj TV-a i rutera za bežični LAN. Na kvalitet signala mogu uticati sledeći razlozi. <ul style="list-style-type: none"> – U blizini se nalaze drugi bežični uređaji, mikrotalasne pećnice, fluorescentna svetla i sl. – Između rutera za bežični LAN i TV-a nalaze se podovi ili zidovi. Pri upotrebi USB adaptéra za bežični LAN, pomerite ga pomoću produžnog kabla sa baznom stanicom (opcija) kako biste izbegli smetnje signala.
Pojavljuje se samo nekoliko ikona pod "Network" u meniju Home.	<ul style="list-style-type: none"> To je normalno kad nije dostupan pristup Internetu.
Disk	
Nema zvuka ili se ne reprodukuje pravilno kad koristite kući bioskop.	<ul style="list-style-type: none"> Prebacite selektor ulaznog signala na vašem AV pojačalu (prijemniku) tako da on emituje audio signale sa uređaja. Ako se audio signal ne reprodukuje kao višekanalni zvuk, proverite opcije "Speakers" i "Optical Out" u postavkama "Sound". Za reprodukciju višekanalnog zvuka potrebno je odabratи "Audio System" u "Speakers" i "Auto" u "Optical Out"
Disk ne može da se reprodukuje.	<ul style="list-style-type: none"> Disk je zaprljan ili oštećen. Disk je umetnut sa pogrešne strane. Umetnite disk sa stranom za reprodukciju okrenutom od vas. Format diska nije kompatibilan sa uređajem. Uredaj ne može da reprodukuje snimljeni disk koji nije pravilno finalizovan. Regionalni kód na BD ili DVD disku ne podudara se sa regionalnim kodom TV-a. Ako se pojavi poruka da u lokalnoj memoriji nema dovoljno mesta, obrišite podatke iz lokalne memorije ili USB uređaja. <p> Za brisanje podataka iz interne memorije ili USB uređaja, odaberite "Erase BD Data" iz kategorije "Video" u "XMB", zatim odaberite "Delete". Ako ste kao lokalnu memoriju koristili USB uređaj, svi podaci memorisani u folderu buda/budb biće izbrisani.</p>
Uredaj ne reaguje ni na jednu tipku.	<ul style="list-style-type: none"> Odspojite i ponovo spojite mrežni kabl.

Problem	Objašnjenje/Rešenje
HD Audio signali (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD Master Audio) ne emituju se u bitstream formatu.	<ul style="list-style-type: none"> Ovaj TV prijemnik ne podržava bitstream reprodukciju HD zvuka.
Pojavila se poruka "Updated software for the built-in Blu-ray disc player is available. Please update the software using Network Update in Blu-ray Disc Player Settings".	<ul style="list-style-type: none"> Odaberite "Network Update" u "Blu-ray Disc Player" za ažuriranje softvera putem mreže (str. 48).
Ne možete izvaditi disk čak i ako pritisnete tipku ▲.	<ul style="list-style-type: none"> Pokušajte sledeće: <ul style="list-style-type: none"> Odaberite TV mod. (Gledanje TV programa.) Pritisnite ▲ i istovremeno ■ na TV prijemniku. Nakon izbacivanja diska isključite TV prijemnik i odspojite mrežni kabl. Ponovo spojite mrežni kabl i uključite TV.
Reprodukcijski počinje od mesta nastavljanja na kojem ste je zaustavili.	<ul style="list-style-type: none"> Mesto nastavljanja je možda izbrisano iz memorije nakon vađenja diska, zavisno od vrste diska.
Na ekranu se prikazuje "E2000".	<ul style="list-style-type: none"> Obratite se najbližem Sony dobavljaču ili ovlašćenom Sony servisu i prenesite im kôd greške.
Opšte	
BRAVIA Internet Video ima lošu sliku.	<ul style="list-style-type: none"> Kvalitet video zapisa prikazanog na TV-u zavisi od kvaliteta video zapisa koju pruža davaoc usluge te o spojenom širokopojasnom Internetu.
BRAVIA Internet Video ima malu sliku.	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite ▲/▼ za zumiranje i odzumiranje.
Neki Internet video sadržaji imaju manjak detalja, posebno pri brzim pokretima ili tamnim scenama.	<ul style="list-style-type: none"> Kvalitet video zapisa i veličina slike menjaju se zavisno od brzine Internet veze i kvaliteta isporučenog sadržaja.
Internet video ima sliku dobrog kvaliteta ali nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> Kvalitet zavisi od sadržaja koji isporučuje davaoc usluge kao i o vašoj Internet vezi. Internet video sadržaji su takve prirode da ne sadrže svi zvuk.
Internet Video Guide ne prikazuje mnogo video zapisa.	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite OPTIONS i odaberite kategorije za prikaz obimnijeg sadržaja.
Izobličena slika i/ili zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> Odmaknite TV od izvora električnih smetnji, kao što su vozila, fenovi za kosu ili dodatna oprema. Kod postavljanja dodatne opreme, ostavite razmak između uređaja i TV prijemnika. Proverite spajanje antene/kablovskog sistema. Odmaknite antenski/kabloski kabl od ostalih kablova.
TV prijemnik se automatski isključuje.	<ul style="list-style-type: none"> Proverite da li je uključen "Sleep Timer" ili potvrđite postavku "Duration" za "On Timer" (str. 39). Proverite da li je aktiviran "Idle TV Standby" u "Eco" (str. 39).
TV prijemnik se automatski uključuje.	<ul style="list-style-type: none"> Proverite da li je uključen "On Timer" (str. 39).
Neki izvori signala se ne mogu odabrati.	<ul style="list-style-type: none"> Odaberite "AV Preset" te potvrđite podešenje "Always" za izvore ulaznog signala (str. 47).
Jezik odabran u početnom podešavanju nije primenjen na BD meni.	<ul style="list-style-type: none"> Odaberite "OSD" u "System Settings" u meniju "Blu-ray Disc Player" (str. 50) i zatim odaberite drugi preferirani jezik.

Problem	Objašnjenje/Rešenje
Daljinski upravljač ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Zamenite baterije. Možda je vaš TV u SYNC modu. Pritisnite SYNC MENU, odaberite "TV Control", a zatim "Home (Menu)" ili "Options" kako biste upravljali TV-om.
HDMI oprema ne prikazuje u "HDMI Device Selection".	<ul style="list-style-type: none"> Proverite da li imate "Control for HDMI" kompatibilnu opremu te da li je opcija "Control for HDMI" podešena na "On".
Ne možete odabratи "Off" u "Control for HDMI".	<ul style="list-style-type: none"> Ne možete odabratи "Off" ni za jedan audio sistem koji podržava "Control for HDMI". Ako želite da prebacite audio izlaz na zvučnike TV-a, odaberite "TV Speakers" u meniju "Speakers" (str. 44).
Zaboravili ste lozinku za "Parental Lock"/"Parental Control Settings".	<ul style="list-style-type: none"> Odaberite "PIN Code" u "Parental Lock" postavke "System Settings" menija "Settings" i unesite PIN kôd 9999. (PIN kôd 9999 se može uvek upotrebljavati.)
Nisu podešeni svi kanali kablovskog sistema.	<ul style="list-style-type: none"> Proverite informacije o dostupnosti kablovske televizije na Internet stranici za korisničku podršku. http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Prilikom uključivanja TV-a ili umetanja diska u ugrađeni BD uređaj čuje se zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> To je zvuk BD uređaja i ne predstavlja kvar.

EKOLOŠKA NALEPNICA EU



Nagrada za usluge i dobra u skladu sa zahtevima plana ekološkog označavanja Evropske unije.

ES-CAT/022/002

**Visoka energetska
efikasnost**

Smanjena emisija CO₂

**Dizajn pogodan za
popravku i recikliranje**

U kompaniji Sony stalno ponovo osmišljavamo i menjamo dizajn proizvoda kako bismo kreirali inovativne digitalne uređaje za zabavu. Takođe neprestano promišljamo i procenjujemo svoje proizvode, procese i potencijalni efekat na planetu. Zahvaljujući našim nastojanjima u tom smeru, ovaj proizvod je dobio evropsku nagradu "Eco label" koju izdaje Evropska komisija. Za više informacija posetite sledeći link:
<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>

Sony daje minimalno 2 godine garancije na ovaj uređaj te je osigurano servisno održavanje u trajanju od 7 godina.

OVLAŠĆENI SERVISI

SRBIJA

Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431

ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508

ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243

SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369

CRNA GORA

TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980

V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422

TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399

**Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd**
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com